

bosansko-hercegovački magazin

EUROPPA

mart 2013

Zašto je podjela BiH neprihvatljiva

Birokratski aparat košta preko 6 milijardi godišnje

Zenit Đozić: Život je humor

Mirza Teletović-Prvi bosanski košarkaš u NBA

ISSN 1939-3423



Svim pripadnicama ljepšeg pola uredništvo Europa Magazina čestita 8. mart, Dan Žena!

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted

Attorney at Law



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Osobne ozljede zadobivene:


Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice



Aleksandra H. Bronsted, PC

6065 Lake Forrest Dr.

Suite 200

Atlanta, GA 30328

Phone: (770) 451-3818

Fax: (770) 451-3922



Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

Zašto je podjela BiH „neprihvatljiva“

6 Bosna i Hercegovina

Birokratski aparat plaćamo preko 6 milijardi godišnje

20 Intervju

Goran Bregovic (2.dio):

Ja sam najgori supkulturni proizvod komunizma

30 Reportaža

Kulinarske putešestvije (14):

U carstvu livanjskog sira

32 Društvo

Zenit Đozić:

Život je humor

34 Nauka

36 Film

Dva Srebrna medvjeda

za Tanovićev film

38 Sport

Mirza Teletović

Prvi bosnaski košarkaš u NBA

40 Porodica

41 Mozaik

42 Horoskop

44 Zabava

46 Oglasi



FOREIGN LANGUAGE SERVICES LLC

Vesna Galtere

OVLAŠTENI SUDSKI TUMAČ ZA BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK

usluge prevodjenja na sudu, kod liječnika i dr.
ovjereni prijevodi dokumenata: vjenčani, rodni list i sl.

**Registered and Licensed Court Interpreter
for Bosnian and Croatian language**

Cell: 404-735-4383 Fax: 480-247-4567
vgaltere@gmail.com
vgaltere@foreignlanguageservices.net



NOVI TV PROGRAM NA VAŠEM JEZIKU

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-743-5731 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

*Učinite sve udariti,
marketing vaše televizije*



www.bosnianyellowpages.us

jedna web stranica za sve vaše potrebe

Zašto je podjela BiH „neprihvatljiva“

Godine zastoja, pa i nazadovanja u izgradnji “funkcionalne” bosanske države, koje se iz međunarodne perspektive vežu za rušenje takozvanog “aprilskog paketa” ustavnih promjena iz 2006, nisu umanjile - nego su čak i osnažile - riješenost međunarodnih partnera da na kraju vide ostvarenje zajedničke američke i evropske vizije budućnosti Bosne i Hercegovine: oni, kako su to u zajedničkoj posjeti Sarajevu krajem oktobra prošle godine poručile prve dame američke i evropske spoljne politike, žele da vide tu zemlju kao punopravnu članicu NATO-a i Evropske Unije.

Čak i sa upornim porastom antibosanske retorike i opstrukcionizma proevropskih reformi, ta međunarodna riješenost da se očuva cjelovitost i suverenitet bosanske države samo se pojačavala. Daskorašnja šefica američke diplomatije, Hillary Clinton, je to u Sarajevu naglasila kad je rekla kako je “potpuno neprihvatljivo” da i 17 godina nakon rata neki još dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.

“Dejtonski sporazum mora biti očuvan i poštovan, i tačka” - poručila je i najavila nastavak partnerstva s Evropskom Unijom u nastojanju da se postigne željeni ishod u Bosni i Hercegovini.

Iako se bosanskohercegovačkim zagovornicima aktivnijeg angažmana međunarodne zajednice, i posebno Sjedinjenih Država, ta šifra “podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu” Bosne i Hercegovine čini pasivnom i nedjelotvornom - kao što ni politika “otvorenih vrata” za pridruženje Evropskoj Uniji i NATO-u sama po sebi nije mobilisala nikakve značajnije proevropske snage u samoj Bosni i Hercegovini - čini se da od Washingtona i Brisela ne treba očekivati mnogo više.

Ali, ni mnogo manje

U Washingtonu se, naime, sa zabrinutošću prate antidržavne i u osnovi antievropske izjave i aktivnosti; zapaženo je i kako je u zaokupljenosti otimačinom za politički uticaj i funkcije već potrošeno više od polovine mandata državnih tijela izabranih 2010. godine; a s krajnjom ozbiljnošću registruju se i otvoreni ili nešto prikriveniji pozivi čak i na dalje podjele ionako duboko podijeljene zemlje. U tome je naravno nezaobilazan slučaj predsjednika Republike Srpske koji učestalo i otvoreno zagovara “pravo na samoopredjeljenje” tog entiteta ali se - po potencijalno jednako negativnim političkim posljedicama - sa zabrinutošću prate i inicijative o “trećem entitetu” ili jadikovke istaknutih bošnjačkih prvaka o tome kako je to “jedini narod koji nema svoju državu” što se takođe vidi kao doprinos logici podjela.

To što zvanična američka politika, u potpunom saglasju s evropskom, inicijative kojima se dovodi u pitanje Bosna i Hercegovina ocjenjuje kao “potpuno neprihvatljive” ne znači, naravno, da se u analitičkim štabovima ne procjenjuju i drugačiji scenariji i potencijalni ishodi. O tome šta sve znače i čemu bi mogle voditi inicijative za dalje podjele zanimljiva razmišljanja nudi januarski izvještaj Kongresne istraživačke službe pod naslovom “Bosna i Hercegovina: Sadašnja pitanja i američka politika” čiji je potpisnik Stiven Verel (Steven Woehrel), specijalista za evropske poslove.

Taj izvještaj bilježi zapažanja posmatrača koji vjeruju kako je strategija predsjednika Republike Srpske da opstruira funkcionisanje bosanskih institucija toliko da će Bošnjaci, Hrvati i međunarodna zajednica na kraju dozvoliti Republici Srpskoj da postane nezavisna. Ponešto od njegove retorike, pored ostalog tvrdnje kako se Bosna vještački održava u životu stranom intervencijom i kako treba razgovarati i o mirnom razlazu, objašnjava se i slabljenjem njegove pozicije u Republici Srpskoj, uključujući poraze njegove partije na lokalnim izborima 2012; pogoršanje ekonomske situacije i istrage za korupciju u Srbiji “koje mogu uključiti i Dodika i druge u Bosni”.

Izvještaj bilježi kako je “Dodik pojačao nacionalističku, antievropsku, antiameričku retoriku, kao što je činio i u prošlosti kad je izgledalo da se osjećao ugroženim”.

Odgovarajući na pitanje kakve političke ciljeve svijet realno očekuje da ostvari u Bosni i Hercegovini, ovaj izvještaj kaže kako bi izbjegavanje nasilja širokih razmjera ili čak raspada Bosne i Hercegovine mogao biti osnovni međunarodni cilj. Nasilje velikih razmjera bi, naime, moglo ugroziti EUFOR što bi zahtijevalo vojni odgovor Sjedinjenih Država i NATO-a; uz to moglo bi doći do uvlačenja susjednih Srbije i Hrvatske u taj sukob što bi opet aktiviralo NATO pošto je Hrvatska članica tog saveza a moglo bi doći i do obnove sukoba između Srba i Albanaca na Kosovu.

Ipak - autor izvještaja “daje riječ” i onima koji smatraju kako takav sukob i nije baš vjerovatan jer je situacija u bosanskom okruženju potpuno drugačija nego 1991. godine: tada su nacionalističke vlasti u Srbiji i Hrvatskoj tražile podršku kod kuće proširenjem na štetu Bosne i Hercegovine a današnje nastoje da pridobiju podršku nastojanjima da postanu prosperitetne demokratije integrisane u Evropu.

“Taj san bio bi uništen obnovom rata” - kaže se u izvještaju.

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

Zaključuje se kako bi "obnovljeni sukob (možda manjih i više lokalizovanih razmjera) mogao izbiti ako Republika Srpska pokuša da se otcijepi od Bosne i Hercegovine a Bošnjaci pokušaju da spriječe takvu akciju snagom oružja".

Autor kaže kako zapadne zemlje osjećaju izvjesnu moralnu obavezu prema Bosni i Hercegovini i zbog neodlučnosti da se spriječi rat devedesetih ali i zato što bi novi sukob mogao destabilizovati cijeli region. Otuda i dosljednost u poruci kako pridruženje Evropskoj Uniji i NATO-u nema alternative i kako su dalje podjele "neprihvatljive".

*Kemal Kurspahić
Radio Slobodna Evropa*



Maxo & Associates, LLC
Vrijeme za takse 2013

HIDO MAKSUMIC
Dipl. Accountant

Personal & Corporate Taxes,
Bookkeeping, Professional Consulting

Cell: 404.429.6379
E-mail: h_maksumic@yahoo.com

155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046



DMS **Dino Multi-Services**
PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910

Enver Šejtanić

1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com
Save money Book online

www.lerotravel.com



LION TAIL
REALTY, LLC

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
ZA MENE BITI REALTOR ZNAČI
MNOGO VIŠE OD PRODAJE KUĆE
MOJE USLUGE SU FOKUSIRANE NA
USPJEH U OSTVARENJU VAŠIH ŠNOVA

Direct:
(678) 735-8397
Suada@LionTailRealty.com
LionTailRealty.com

Suada Nisic Realtor®
HUD Expert, Buyer's Advocate, Listing Specialist

Equal Housing Opportunity



JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685

Fax 888.404.8088
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

184.148 zaposlenih

Birokratski aparat plaćamo preko 6 milijardi godišnje

Odavno se zna da BiH ima najbrojniji i najglomazniji birokratski aparat ne samo u Evropi nego i u svijetu. No, kada se još pojedinačno "pre-tresu" organi javne uprave te raznorazne javne ustanove, agencije i fondovi koji "pojedoše" većinu novca iz budžeta, jasno je da se "više-glava birokratska aždaha" pod hitno mora "skratiti za koju glavu"

Posljednji statistički podaci govore da je u našoj zemlji, na državnom, entitetskim, kantonalnim te lokalnim upravama i Brčko Distriktu zaposleno čak 184.148 ljudi! Što je još gore, prema projekcijama javnih budžeta do 2015. godine, ovaj broj će i dalje rasti, što je bila praksa i prethodnih godina.

Damir Mehmedbašić, direktor Centra za zastupanje građanskih interesa BiH, kaže da za razliku od privrede, gdje radnici konstantno ostaju bez posla, broj uposlenih u upravi i administraciji na svim nivoima stalno raste.

- Od novembra 2008. do novembra 2012. u privredi je posao izgubilo 37.182 ljudi. U istom periodu, u sektorima javne uprave, socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene zaštite, dakle, onim što se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova, posao je dobilo novih 15.690 ljudi – kaže Mehmedbašić.

Mehmedbašić ističe da, ako se ove brojke posmatraju kroz godišnja izdvajanja za finansiranje birokratskog aparata, onda postaje jasno koliko nas košta nedostatak stvaranja novih vrijednosti.

- Prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), ukupna izdvajanja za javni sektor u 2013. iznosit će 3,312 milijardi KM za plaće i naknade te 2,833 milijarde za materijalne troškove. To je ukupno 6,145 milijardi KM ili 23% ukupnog BDP-a. Ukoliko tome dodamo da se samo s nivoa centralne vlade na subvencije javnim preduzećima godišnje izdvoji oko 400 miliona KM, onda troškovi postaju i veći –

ističe Mehmedbašić, dodajući da su sve veći troškovi javnog sektora jedan od glavnih uzroka deficita na svim nivoima.

Ako krenemo s najvišeg, državnog nivoa, prema podacima iz posljednjih revizorskih izvještaja objavljenim u prošloj godini, budžetska sredstva koriste 73 institucije, a u njima je ukupno 22.039 zaposlenih. Oni potroše godišnje na bruto plaće i naknade oko 522 miliona maraka.

Stalnim rastom zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH bavila se i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI).

- Od 2008. do 2011. broj zaposlenih u javnom sektoru u Federaciji BiH povećan je za 8.366 radnika, i premašio je cifru od 116.000 – kažu u toj agenciji.

Zanimljivi su i podaci o broju zaposlenih kako u službama Federalne vlade tako i u deset kantona. Revizorski izvještaji preciziraju da je samo pri Vladi FBiH, ne računajući ministarstva, zaposleno 94 ljudi. Sa 15 ministarstava, koja zapošljavaju od po 36 do 260 radnika, u Federalnoj vladi je zaposleno još oko 1.000 osoba. Raspoređeni su u oblastima koje se finansiraju iz budžeta i na koje se troši oko 216 miliona godišnje za plaće.

Za kantone, pak, niko nema precizne podatke o broju zaposlenih po oblastima. Nezvanično, administracija i uprava u deset kantona te preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz kantonalnih budžeta upošljavaju najmanje 50.000 ljudi.

Kada je u pitanju RS, u entitetskim organima uprave zaposleno je 5.145 osoba, ne računajući javne ustanove i preduzeća koji se finansiraju iz entitetskog budžeta

Još se procjenjuje da je u 78 općina u FBiH, zatim 61 općini u RS te gradskim upravama i službama Brčko Distrikta, Grada Sarajeva, Grada Banje Luke i Grada Mostara, kao i "pratećim" općinskim administrativnim ustanovama zaposleno još najmanje 10.000 ljudi



Michael E. Carroll & Associates, LLC Attorneys At Law

Michael E. Carroll, Esq.
&
Christopher S. Walker, Esq.



Michael Carroll

Christopher Walker

Radimo u oblastima:

Osobne povrede zadobivene:

- * Na radu**
Worker's compensation
- * U saobraćajnim nesrećama**
Car accident
- * Krivično pravo**
Criminal Law
- * Bankroti**
- * DUI**

Call:

Satellite Court
2250 Satellite Boulevard, N.W.
Suite 205
Duluth, GA 30097

678-473-9472

Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.

- PREVODILAC NA RASPOLAGANJU -

Dodik "osvježava" Vladu RS?

Tresu li se ministarske fotelje u Republici Srpskoj, pitanje je oko kojeg se u posljednje vrijeme nadmudruju mediji i vlasti u tom entitetu. Mediji već izvjesno vrijeme najavljuju rekonstrukciju izvršne vlasti, dok sama vlast optužuje novinare za špekulisanje. Analitičari i opozicija slažu se u ocjeni da će do promjena ipak doći – jer je vlast Republike Srpske postala upadljivo nervozna.

Promjene u Vladi Republike Srpske su izvjesne – jasno je nakon višednevnih nadigravanja medija i vlasti u tom entitetu. I dok su prvi danima najavljivali rekonstrukciju, pa čak i smjenu izvršne vlasti, iz redova vladajuće partije Republike Srpske – Saveza nezavisnih socijaldemokrata – uporno su stizali odgovori da je riječ o špekulacijama. Nakon jednog u nizu sastanaka najvišeg rukovodstva SNSD-a, predsjednik te stranke i Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će promjena ipak biti.

„Većina u SNSD-u smatra da treba doći do novih impulsa i novih osvježanja u vladi. Vidjećemo koji je to obim, na koji način će se to kretati.“

Koliko su paradoksalne izjave establišmenta RS jasno je i najpovršnijim poznavateljima prilika u tom entitetu. Ogromna zaduženost, urušena privreda, enorman broj nezaposlenih, narastajući kriminal i korupcija, fondovi pred kolapsom – samo su dio prilika u kojima entitetske vlasti pokušavaju optužiti medije za stvaranje negativne slike o vladi. A da je motiv za smjenu ili rekonstrukciju izvršne vlasti istinsko nezadovoljstvo radom nekih ministara, malo ko van vladajućih struktura vjeruje. SNSD-u i predsjedniku RS potrebno je da u javnosti ostave utisak stvaranja nekih promjena, zbog rastućeg nezadovoljstva ekonomskom i političkom situacijom.

„Miloradu Dodiku i SNSD-u u ovom trenutku treba apsolutno poslušna vlada – bespogovornost u prvom redu, kao dio priprema za izbore 2014. Ukoliko obnovi predsjednički mandat 2014., Milorad Dodik će biti pošteđen svih onih brojnih afera odnosno istraga koje mogu da uslijede kao posljedica tih afera u javnosti, u slučaju da opozicija bude imala većinu u parlamentu i da se konačno krene s tim dugoočekivanim obračunom sa kriminalom i korupcijom.“

Otuda bi promjene u vladi trebalo da amortizuju sve udare koji dolaze iz javnosti u Republici Srpskoj prema aktuelnoj vlasti.

Od bliskih do još bližih ljudi

Cijela priča o promjenama u entitetskoj Vladi puno je jasnija ako se ekonomskom kolapsu doda i činjenica da je vladajućem SNSD-u i njegovom predsjedniku, nakon lokalnih izbora 2012. godine, drastično pao rejting. Poznavajoci prilika

u RS ipak kažu da „komandne odgovornosti“ u tom slučaju neće biti.

Ako se preuzima krivica, gospodin Dodik će, kao pragmatičan čovjek pustiti politički niz vodu ljude koji su mu manje bliski, a činjenica je da se opet špekuliše da će doći ljudi koji su još bliži Miloradu Dodiku. Znači, tu se ne dešava jedna reorganizacija vlade u smislu da će tu doći ljudi koji su bolji, sposobniji ili vičniji, nego će prije biti da će doći ljudi – ako dođu – koji su lojalni gospodinu Dodiku, tako da o nekoj efikasnosti u budućnosti nema ni govora.



Mladen Ivanić

U opoziciji Republike Srpske se slažu da su promjene unutar vlade posljedica loše ekonomske situacije, ali i pada rejtinga SNSD-a i predsjednika stranke Milorada Dodika.

„Oni su ušli u to u jednom momentu koji je za njih izuzetno težak zato što ne postoji unutrašnje jedinstvo u SNSD-u, nego naprotiv, jako velika nervoza. Ja mislim da cijela ta priča oko rekonstrukcije vlade i promjene premijera neće ići nimalo nabolje, nego će ići samo nagore. Jednostavno, takvo stanje nije posljedica ovog ili onog pojedinca, ovog ili onog ministra, nego cjelokupnog nedostatka koncepta. Uvjeren sam da će SNSD iz priča o rekonstrukciji, kako god da se ona završi, izaći lošiji nego što je bio“, rekao je lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.

Među onima kojima bi se mogle izmaći ministarske fotelje spominjao se ministar finansija Zoran Tegeltija i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. Najveća nepoznanica ostaje predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić koji, prema izvještavanjima medija, odavno nije u dobrim odnosima sa stranačkim šefom.

A prema onome što se ovih dana moglo čuti u javnosti – prekomponovanje vlade RS očekuje se do polovine marta ove godine.

**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



1-877-747-6097 :: info@europlus.tv

Reklamirajte Vaš biznis za samo

\$250 mjesečno

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

Privatne poruke i mali oglasi

\$100 mjesečno

(bez ugovora)

Dodikova administracija mimo zakona

Kusturicin Andrićgrad na otetoj bošnjačkoj zemlji

Građevina kojom se hvale predsjednik RS i filmski režiser izgrađena je na uzurpiranih osam dunuma bošnjačke zemlje, zakonski nasljednici odlučili tužiti RS Evropskom sudu u Strazburu

Tandem Dodik- Kusturica i njihovi pomagači iz administracije RS i Višegrada za potrebe Andrićgrada oteli su osam dunuma bošnjačke zemlje. Naravno da vlasnike niko nije ni valjano obavijestio o toj jednoj u nizu sličnih otimačina bošnjačkih nekretnina u RS. U borbu sa vjetrenjačama Muhamed Pršeš se upustio prije desetak godina i od tada pokušava doći do tačnih katastarskih i gruntovnih izvadaka koje mu jednostavno nisu dostupne.

U razgovoru za BHDINFODESK iz Birminghama Muhamed Pršeš naš biznismen koji živi i radi u Švicarskoj je precizirao:

“Čak ni gotova sudska rješenja sa ostavinskih rasprava nisu upisana u katastar a kako će i biti kada je izvjesna Marina uposlenica katastra u Višegradu 2006. godine meni i mojoj familiji u lice rekla da će ta imovina biti upisana na nove nasljednike kada se iz groba digne pokojni dedo Pašan. Evo

Kusturicin Andrićgrad u sprezi sa Dodikom i njegovom administracijom napravljen je na otetoj bošnjačkoj zemlji koja još po “papirima ” pripada nasljednicima velikog višegradskeg zemljoposjednika Pašana (Mustafe) Hadžića čiji unuk Muhamed Pršeš sa ostalim nasljednicima pokušava doći do svoje zemlje koju je pomenuti dvojac nezakonito uzurpirao

dostavio sam vam na uvid to sudsko rješenje sa ostavinske rasprave suda u Višegradu u kojem je obuhvaćeno samo 5% nekretnina koje su pripadale mom rahmteli djedu. Iako je sve čisto pomenuta Marina uposlenica katastra u Višegradu odbila je da ga spovede.”

Svemoćna Marina

“Nažalost ona je održala svoje obećanje i do danas ta imovina nije valjano upisana na naša imena a nakon početka izgradnje Andrićgrada postalo nam je jasno zašto to nije urađeno. Na toj parceli gdje je Andrićgrad bilo je devet dunuma zemlje (u gruntu se vodilo pod brojevima III/20, III/47,III/48 III/307) a kada su nam oteli osam dunuma zemlje, toj čestici dali su novi katastraski broj 1099/4. Doduše bili su veoma “velikodušni” i nama su ostavili jedan dunum zemlje i ta parcela je upisana u katastru na naša imena pod brojevima 1134/1 i 1134/2. Tako da sada mi zakonski vlasnici, graničimo s našom otetom parcelom na kojoj je nikla Kusturicina

zamisao. Pokušavali smo oficijelno i neoficijelno doći do potpune dokumentacije. Jednostavno u Višegradu su svi u sprezi od političara, činovnika do lokalnih advokata koji ne smiju da se upuste u pravnu bitku kako bi mi došli do svoje otete zemlje. Nažalost pošto svoja temeljna prava ne možemo ostvariti u Višegradu mi zakonski nasljednici odlučili smo da tužimo RS Evropskom sudu u Strazburu.” kaže Pršeš.



Muhamed Pršeš

Ko su nasljednici

“Inače pored mene tužbu protiv RS predaće i ostali nasljednici: Jasminka Pršeš- Forca iz Švicarske, Jasmin Pršeš USA, Elzana Hasanbegović-Vesnić Austrija, Mehmed Hasanbegović Australija, Mirsad Hasanbegović Novi Zeland, Ahmed Hasanbegović Holandija, Fuad Hadžić Sarajevo, Kemal Hadžić Sarajevo, Esad Sabrihafizović Sarajevo, te još nekoliko rođaka iz Švedske , Turske i Srbije. Financijski smo dovoljno sposobni da idemo do kraja sa željom da vratimo našu dedovinu. Vrijeme otimačine je prošlo ako nema pravde u Višegradu i RS u Strazburu je sigurno ima.” veli Pršeš.

Kada su svojevremeno poznatom višegradskeg veleposjedniku Pašanu (Mustafe) Hadžića poslije Drugog svjetskog rata partizani otimali zemlju on im je uvijek govorio da će to jednog dana morati vratiti njegovim unucima. Doduše tada vjerovatno gazda Pašan nije znao ni gdje je Strazbur ni njegov sud za ljudska prava. Novu mnogo žešću otimačinu od strane tandema Dodik-Kusturica rahmetli Pašan nije dočekao on je onaj svijet preselio 1980. godine.

Namik Alimajstorović

The **Klob**
Law Firm, LLC



7764-A HAMPTON PLACE
LOGANVILLE, GA 30052
Nalazimo se u Hampton Place Plazi
(Preko puta McDonald's u Loganvillu)

bosna i hercegovina

Invalidska penzija

Povrede na radnom mjestu

Auto udesi

Vojna penzija

Da li ste primili odbijenicu iz državne ustanove za invalidsku penziju?

Da li ste imali povredu na radnom mjestu?

Da li ste imali auto udes ili Vam treba pomoć advokata u vezi Vaše vojne penzije?

Dopustite da Vam advokat Tim Klob (komandant američke Armije) i njegova advokatska kancelarija pomognu i posvete Vašem slučaju pažnju koju zaslužujete!

Pozovite nas danas na **770-554-8100**
ili posjetite našu web stranicu **www.kloblawfirm.com**

Pozovite i zakažite Vašu
besplatnu konsultaciju!



*Zastupamo našu zajednicu iskreno i sa
pažnjom kroz mnogo godina iskustva.*

* SECURITY
* JANITORIAL
SERVICES

NOW LEASING
Atkinson Arbors
Office Suites

* GATED
COMPLEX
* LOBBY &
BREAK ROOM

Starting at
\$250.00

Up to
4,000 sq.ft.
available



Call 770-317-7124

1530 Atkinson Road, Lawrenceville, GA 30043

Sejfudin Tokić:

Popis stanovništva za Bošnjake najvažnije je pitanje u proteklih 100 godina

Popis stanovništva za Bošnjake najvažnije je pitanje u proteklih 100 godina, izjavio je Sejfudin Tokić, koordinator Koalicije nevladinih organizacija "Bitno je biti Bošnjak" na skupu povodom različitih izjava predstavnika državnih struktura i nevladinih organizacija vezanih za popis stanovništva 2013. godine



Sejfudin Tokić

Koalicija smatra da se u javnosti pojavio veliki broj nevladinih organizacija koje za cilj imaju zbuñjivanje naroda u vezi popisa stanovništva,

te smanjenje

broja Bošnjaka u BiH kojih, kako pokazuju procjene statističkih institucija, trenutno ima 55 posto.

- Značaj regularnog popisa stanovništva je od velikog značaja i imat će dalekosežne posljedice za ustavnopravno uređenje BiH i njenu budućnost i to na način da što bude više Bošnjaka na popisu toliko će BiH biti stabilnija i toliko će evropska demokratska budućnost naše zemlje biti izvjesnija - smatra koordinator Koalicije Sejfudin Tokić.

Pretpostavka za građansku državu BiH jeste afirmacija univerzalnog demokratskog prava po kome jedan čovjek predstavlja jedan glas.

A pretpostavka za ostvarenje univerzalnog ljudskog prava jeste i realno oslikavanje etničke strukture popisa u oktobru, uz obavezu poštivanja svih međunarodnih konvencija, načela i standarda prava svih naroda i nacionalnih ma-

njina, istaknuto je tokom skupa.

Iz Koalicije smatraju da je popis stanovništva za Bošnjake najvažnije pitanje u proteklih 100 godina, i kako navode, iznenađeni su izjavom ministra Damira Hadžića koji navodi da je popis tehničko pitanje.

Također, navode da se plaše i izražavaju otvorene sumnje da ustavne promjene i inicijativa za preustroj FBiH, koja je ideja Američke ambasade, jedna zamka koja ima cilj teritorijalne podjele FBiH između Bošnjaka i Hrvata i smanjivanju životnog prostora za Bošnjake, pri čemu se "podrazumijeva" da je RS ekskluzivna teritorija Srpskog naroda.

Tokić smatra da bi u tom slučaju došlo do "palestinizacije" bošnjačkog naroda.

Naglašena je i važnost dolaska bh. dijasporu, uz objašnjenje da su se izjašnjavanja putem interneta i pošte pokazala nepouzdanim.

- Mi ovom kampanjom ne pozivamo Srbe i Hrvate da se vrate bošnjaštvu, nego pozivamo samo sve ljude, institucije i građane da omoguće da se svako izjasni onako kako želi i da bez lažnih kampanja i zbuñjivanja pokušavaju ostvariti ono što nije uspjelo genocidom - dodao je Tokić.



CHEVRON FOOD MART

535 Canton Hwy
Cumming, Ga 30040
770-888-8883



**VELIKI IZBOR
BOSANSKIH
PREHRAMBENIH
PROIZVODA**
VISPAK, KLAS, PODRAVKA, KRAŠ, KOLINSKA

Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 3
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravelstl@yahoo.com



Dino Multi-Services

PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevođa i ovjere različitih vrsta
dokumenata na engleskom ili na našem
jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja,
ugovori, rodni i vjenčani listovi,
nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte,
državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi,
social security, dfcs, bolnice, banke, posao)


CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel. (678) 429-4353

KRGO DINO



Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054

fax: 404-641-1831

e-mail: osmanvu@gmail.com

**Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće**

Bezvizni režim nije u opasnosti

„Kada je u pitanju BiH, broj potražilaca azila u evropskim zemljama je u opadanju“, kaže generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, Bakir Dautbašić. Samo prošle godine je 4500 državljana BiH zatražilo azil u nekoj od zemalja Šengena, što je gotovo duplo više u odnosu na cifre iz 2011. godine. Ipak, početak 2013-te donosi dobre vijesti kako za BiH, tako i za druge zemlje regiona, jer se broj potražilaca azila smanjuje, pogotovo u odnosu na kraj prethodne godine, kada je zabilježeno značajno povećanje broja zahtjeva za azil, naročito u SR Njemačkoj.

Broj tzv. lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana se smanjuje tako da se u ovom trenutku bezvizni režim ni za jednu od zemalja regiona ne dovodi u pitanje. Ovo je zaključeno na sastanku monitoring timova u Briselu

Poslije redovnog sastanka monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana, zaduženih za praćenje primjene bezviznog režima, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, Bakir Dautbašić je u Briselu izjavio „U ovom momentu bezvizni režim nije doveden u pitanje ni prema jednoj zemlji Zapadnog Balkana. Ni prema onima koji imaju tri puta više lažnih azilanata nego BiH. Stvari se popravljaju kada je u pitanju cijeli region. EU nas posmatra kao region, a BiH i tu dobro

stoji. Bilo je eskalacije krajem prošle godine i nadam se da će se, prevashodno zbog mjera koje mi preuzimamo u BiH, ali i zbog mjera koje preduzimaju zemlje EU prema našim građanima, stanje bitno popraviti i da ćemo ovi godinu iskoristiti da vratimo sve one lažne azilante koji borave prevashodno u SR Njemačkoj.“

BiH upozorena zbog neispunjene Mape puta

Situacijom u prvom mjesecu ove godine, BiH može biti zadovoljna, jer je došlo do smanjenja broja njenih državljana koji su zahtjeve za azil podnosili u Njemačkoj, a rapidan pad je zabilježen i u Švedskoj. Pošto su zatražile od zemalja regiona da pojačaju mjere u cilju sprečavanja zloupotrebe bezviznog režima, neke od zemalja Šengena su i pooštrile, odnosno skratile svoje procedure u obradi zahtjeva za azil, što dodatno doprinosi smanjenju broja onih koji prvenstveno zbog materijalne koristi podnose zahtjeve za azil. Ipak, BiH je ovoga puta opomenuta u Briselu, zbog još ne ispunjene kompletne Mape puta za viznu liberalizaciju:

„Ostaje jedno otvoreno pitanje zbog koga smo opomenuti, kao jedina zemlja koja još nije ispunila jedan preduslov iz Mape puta, a to je razmjena policijskih baza podataka. To još nije u funkciji onako kako je propisano. Ozbiljno smo upozoreni da to mora biti primjenjeno što prije, kako u junu mjesecu, na sastanku Evropskog vijeća ne bi imali problem zbog tog jednog od 120 ispunjenih preduslova“, zaključuje Dautbašić.





FASTV

www.fastv.com

60+ HD Kanali iz Bosne i Balkana

1000+ Video Na Zahtjev (VOD)
100+ Radio Kanali

Svi kanali se emituju po Evropskom i
Lokalnom Američkom Vremenu

CATCH UP TV
Mogućnost snimanja i čuvanja
emisija do 7 dana

**BEZ UGOVORNE
OBAVEZE**

SAMO
\$20

Mjesečno
Uključujući
takse!

BESPLATNO

HD RESIVER



samo \$20



FASTV

FASTV / 4778 N. Elston Ave / Irving Park, IL 60630

1-866-639-8911 / www.FASTV.com

Doris Pak:

Evropa mora da pomogne BiH

„BiH jeste evropska država i Evropa mora da joj pomogne. To je više obaveza EU nego SAD“, kaže Doris Pak. U Briselu se ponovo upozorava na zastajanje BiH na putu ka EU. Jedan od uzroka je i komplikovana struktura zemlje.



Doris Pak

Kao što je to bio slučaj prošle godine, i ovogodišnji nacrtni tekst Rezolucije o BiH, koji bi trebalo da na proljeće bude usvojen u Evropskom parlamentu, govori o zaostajanju BiH u reformskim procesima, neophodnim kako za bolji život građana, tako i za nastavak evropskog puta zemlje. Ponovo se ukazuje na postojeću korupciju, na slabosti u vladavini prava, ekonomiji, obrazovanju, komplikovanu strukturu institucija

Komplikovana državna struktura

Na prvom mjestu, izjaviteljka Evropskog parlamenta za BiH, Doris Pak, ponovo se obraća bosanskohercegovačkim političarima: „Osnovna poruka ove Rezolucije jeste da bi, u najmanju ruku, političari u BiH morali ozbiljno da preuzmu odgovornost i krenu u ispunjavanje uslova bar za završetak procesa o pridruživanju i stabilizaciji, što bi omogućilo podnošenje zahtjeva za kandidatski status. Potrebno je da se radi i to odmah!“ Pored odgovornosti bh. političara, u Evropskom parlamentu ukazuje se i na komplikovanu državnu strukturu BiH, a posebno se ukazuje na problem funkcionisanja Federacije. „Uzrok tome nisu političari u BiH, ali oni su ti koji moraju

da nađu način kako da postanu moderan dio BiH koji bi imao procedure i funkcionisao tako da bi olakšao put zemlje ka EU“, kaže Pak i dodaje da stalni razgovori o rješenju koji ne dovode do rješenja frustriraju i narod u BiH i sve one u EU koji bi voljeli da BiH napreduje.

Poziv na pojednostavljivanje strukture Federacije BiH

„Mi smo prijatelji Bosne i Hercegovine i prijatelji Bosanaca i Hercegovaca i želimo da političari rade ono za šta su izabrani. Sa naše strane, ni mi nismo uradili sve što je trebalo. Možda percepcija nije bila ista. Sada je tu Sorensen i on bi morao da pomogne Federaciji da prevaziđe problematičnu situaciju, jer oni to sami neće moći da urade. Mi moramo da im pomognemo. To je posebno obaveza EU, više nego Amerikanaca. Jer BiH je evropska država i Evropa mora da joj pomogne“, zaključuje Pak.

Očekuje se tako da Evropski parlament Rezolucijom, koja bi trebalo da bude usvojena na plenarnom zasjedanju u aprilu, pozove na pojednostavljivanje strukture Federacije BiH. Rezolucije Evropskog parlamenta, kao jedne od tri najvažnije institucije EU, nemaju obavezujući karakter, ali nose veliku političku težinu..



NOVO PRVA AŠČINICA -SLASTIČARNA U LAWRENCEVILLE NOVO

ADRIATIC GRILL

Mediterranean Grill - Coffee & Pastry

GYRO - DONER KEBAB
SVE VRSTE DOMAĆIH PITA,
KOLAČA I TORTI

Radimo po narudžbi jela i kolače!

770 299 1115

E-mail: adriatic.grill@yahoo.com

396 W.Pike St.

Lawrenceville, GA 3045



Senad i Sevleta Čamdžić

Eurotel Agencija

PONOVO NAJBOLJI

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

POVOLJNE CIJENE! KVALITETAN SERVIS!

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

Bosna	samo 6.9 c/m!
Srbija	7.9 c/m
Hrvatska	samo 1 c/m!
Crna Gora	9.9 c/m
Makedonija	7.9 c/m
Zapadna Evropa	2.9 c/m

Zovi!

Koristi!

Uštedi!



Šaškor: Miris zida na Balkanu

Prvi juli, datum predviđenog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju sve je bliži. Slovenski su građani nedavnom anketom, po kojoj dvije trećine državljana te zemlje podržava ulazak Hrvatske u EU, pokazali vlastitim političarima šta misle o njihovom zanovijetanju.

Ovdašnjim je građanima u živom sjećanju ulazak Slovenije u Uniju prije devet godina, u posljednjem velikom valu priključenja. Vatromet u Novoj Gorici i spajanje toga gradića nakon mnogo desetljeća bio je emotivan doživljaj i za susjede. Otvaranje perspektive napretku, normalizaciji života. Potom, istorijski susret na poljsko-njemačkoj granici, istovremeni koncerti u Varšavi i Berlinu, slike su koje podsjećaju šta bi Evropa trebala biti.

Prisjećamo se i drugačijih doživljaja, nelagode što su ga prelasci granice izazivali. Poput svrstavanja automobila u kolonu za „nečlanove EU“, predugog i sumnjičavog pregledavanja dokumenata. Kao da se nevidljivi zid ponovno podigao. Potom su se pronašla neka rješenje za susjede.

Ovdašnjim je građanima danas teško zamisliti čekanje za vize državljana Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih u regiji pred konzulatima brojnih zemalja. Hrvatska je tu prepreku uglavnom prešla.

Odbrojavaju posljednji mjeseci ped ulazak Hrvatske u Uniju. Iako puni šengenski režim neće nastupiti odmah, velike promjene dogodit će se milijunima ljudi, ne samo u Hrvatskoj nego i u okruženju. Pripreme za preuzimanje uloge granične zemlje Evropske unije u Hrvatskoj traju više godina. Pripremaju se i susjedi. Pokazuje se da mnoge stvari kasne, brojne međuvladine komisije se stalno dogovaraju da će se dogovoriti. Upravo saznajemo da fatalno kasni izgradnja graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, onih preko kojih će se moći obavljati međunarodni promet roba. Nismo registrovali da je postignut ikakav stvarni napredak oko rješenja graničnog režima u Neumu. S obzirom na rokove, za očekivati je da će roba sa životinjskim teretom do Dubrovnika putovati gotovo podjednako dugotrajno kao u doba Austro-ugarske.

Hrvatska Vlada je bila donijela hrabru odluku da krene u ratifikaciju graničnog sporazuma s BiH, tzv. sporazuma Tuđman-Izetbegović, ali je, kako se čini, taj posao odgodila do jeseni. U svakom slučaju, neće se prihvatiti toga posla prije lokalnih izbora u proljeće. Uzmaknula je pred strastima na desnici. U BiH čekaju Hrvatsku, ništa se ne poduzima oko ratifikacije, osim što tu i tamo Milorad Dodik ponovno otvara pitanje oko Kostajnice.

Srbija traži od Hrvatske izjašnjanje oko trajnog produženja bezviznog režima za svoje građane, traži otklanjanje barijera u poslovanju svojih tvrtki u Hrvatskoj. Istodobno izbjegava ubrzati pitanja koja je Hrvatska stavila kao prioritete – otkrivanje sudbina hiljada nestalih, povratak blaga itd. Hrvatska tužba za genocid protiv Srbije na međunarodnom sudu svojevrсно je sredstvo pritiska. Imovinski odnosi među zemljama nasljednicama SFRJ se ne rješavaju, utvrđivanje

graničnih linija također. Hrvatska će ući u Uniju a da, osim s Mađarskom, nema definiranu crtu niti jedne svoje granice.

Pa šta ti političari uopšte rade?

Argument im je obično složenost problema, nasljeđe, osjetljivost građana kada je u pitanju suverenost ili identitet. Ne podcjenjujemo niti probleme, niti prošlost i opterećenja koja objektivno postoje.

Ali na političarima je da ih prevladavaju, a ne da se sakriju iza njih kada nemaju rezultata. I još s vremena na vrijeme i sami doljevaju ulje na vatru, titrajući po nacionalnim resentimanima. To su kratkovidne politike. Slučaj Slovenije i njezinih građana kojima je konačno dosadilo prenemaganje svojih političara zbog ulaska Hrvatske u Uniju, o tome zorno svjedoči.

Svaka zemlja ima i svoje poglede na rješavanje nekih pitanja, ima vlastite prioritete, što je posve razumljivo i legitimno. Nerazumljiva je indolencija koju iskazuju za probleme ogromnog broja građana i privreda vlastitih zemalja. Ne izaći u susret susjedu danas, znači zakomplicirati život svojih građana sutra. Minimum što je bilo za očekivati je evidentirati sva sporna pitanja, pokušati sagledati cjelinu i rješavati dio po dio, ali tako da se uklapaju u zajedničke ciljeve svih – a valjda nije sporno da je to interes građana i privreda. Za ovdašnje političare, pokazalo se, bio je to pretežak zadatak. Privreda i ljudi naći će se uskoro u čudu.

Za Hrvatsku je u vezi sa skorim ulaskom u Uniju jedno od najvažnijih pitanja gašenje članstva u CEFTI, što znači i prestanak mogućnosti bescarinskog izvoza. Hrvatska će roba poskupjeti, a u sadašnjoj krizi to njezinoj ekonomiji znači bolan udarac. Bosnu i Hercegovinu brine premali broj graničnih prijelaza za vlastiti izvoz, Srbiju opasnost od zatvaranja granica i uvođenja viza. Je li se moglo više postići da se otklone barem najteže prepreke? Je li Hrvatska mogla ispregovarati neki „grejs“ period za svoj izvoz, a susjedima izaći ususret s graničnim prijelazima, odnosno trajno ukinuti vize? Odgovor kako to nije u domeni Zagreba nego Bruxellesa stoji i ne stoji. Zna se kako se pregovara kada se želi rješenje, a kako kada se otaljava posao.

Ostaci nekada značajne privrede snalaze se kako znaju. Potiho se preseljavaju pogoni u susjedne zemlje. Izvoz u treće zemlje, one izvan EU, neće biti opeterećen kao što će to biti slučaj s hrvatskim proizvodima. Zašto traženje zajedničkih, svima prihvatljivih rješenja nije bila politika, već je sve svedeno na snalaženje?

Hrvatska je javno proklamirala da neće praviti zapreke susjedima na putu u Uniju kakve je sama doživjela. To je politički odgovoran stav. Međutim, put susjednih zemalja prema Uniji je priča na dugom štapu.

Sada je aktuelan hrvatski ulazak.

Prilika da se pokaže kako zidovi nisu naš ideal...




Agencija locirana u Jacksonville - Florida
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijecu

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance"

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893

 [facebook.com/eminatravel](https://www.facebook.com/eminatravel)

E-mail: eminatravel@bellsouth.net
 SELLER OF TRAVEL REF. No. ST35868



Poli
 Mortgage Group
 685 Canton St., Ste. 200
 Norwood, MA 02062

www.polimortgage.com
 NMLS# 1879
 MA Lender/Broker Lic.#MC1879



Buying or Refinancing your home
Call now: 770-314-6280

Erol Jaganjac
 Loan Originator NMLS#227379
 Direct 404-592-5519 GA Lic#27794
 Fax 678-302-0285 KY Lic# MC72077
 Email: erolj@polimortgage.com

- GREAT MORTGAGE RATES • NO OR LOW CLOSING COST
- PRE-QUALIFICATION • CLOSING ON TIME
- NO OR LOW DOWN PAYMENT • BRILLIANT CUSTOMER SERVICE
- FREE CONSULTATIONS

APPLY ONLINE: WWW.POLIMORTGAGE.COM/EROLJAGANJAC



GEORGIA FURNITURE OUTLET

BRAND NAMES FOR LESS

UP TO 50% OFF RETAIL ON BRAND MATTRESSES

NO CREDIT CHECK FINANCING

742 Tucker Rd, Winder, GA 30680

Tel: 678-425-1510

**LOWEST PRICES
IN GEORGIA**

PRICAMO BOSANSKI!



Ashley - Coaster - HomeElegance




INTERVJU: Goran Bregović (drugi dio)

Ja sam najgori supkulturni proizvod komunizma

Svojevremeno sam jedva pobjegao od sudbine da u nekoj sarajevskoj gimnaziji predajem filozofiju ili marksizam. I tu me bog pogledao. Na četvrtoj godini sam postao zvijezda.. to mi je možda najveća sreća u životu. Neka sadaka, kako se kaže u Sarajevu...

Drugi dio intervju-a sa Goranom Bregovićem

O čemu ste razgovarali?

Ne znam... Govorio sam o djeci, o porodici... Sve to... "Svako jutro se budim u četiri ujutro, radim do uveče i ništa ne stižem. Ništa ne stižem." To je bilo sve što je rekla.

I, šta ćete onda uopšte govorit' nekome ko vam tako nešto kaže? Otišao sam. Rođak mi je ubrzo javio da je njegova žena, u sljedećem pokušaju, uspjela da se ubije. Objesila se.

Više nije imalo smisla tražiti od njega da se bavi mojim vinogradom. Pronašao sam drugog, ali je on, nakon pola godine, dobio rak grla i umro. E, onda sam sjeo i izračunao: cijelo selo ima dvadeset kuća, a ja sam, zbog tog vinograda, za nepune dvije godine uspio da pobijem dvoje ljudi. Bolje ga ostaviti s mirom, pa kada odem u penziju, sam ću se njime pozabavit'.

Zaista to mislite? Vratili biste se u to zagorsko selo?

Mogao bih, da, da... I ovdje u Beogradu sam na sličan način organizovan: imam svoju baštu, svoju boraniju, paradajz, šargarepu... riječju – skoro poljoprivredni proizvođač! Moj baštovan je Hercegovac, pa posadi i raštan. Evo, danas je demo raštan. Direktno iz moje bašte! Tako je počeo i moj otac: na balkonu je sadio paradajz.

A majka?

Majka je umrla ranije, dok sam bio u vojsci. I ona je iz



Goran Bregović



Brana Sreca Draga.
brothersisterfood.com

Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies



NO APPLICATION FEE! **

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

Hrvatske, iz Virovitice. Njeni Perišići su porijeklom iz sela Kazanci, granica Crne Gore i Hercegovine. Deda je bio solunac i, posle Prvog svjetskog rata je u Slavoniji, kao nagradu, dobio neku zemlju. Kolonisti. Iz svog zavičaja su dovukli i ime sela: Čemernica. Divno! Samo Crnogorci i Hercegovci mogu davati takva grozna imena selima. Kada je počeo Drugi svjetski rat, moj deda je otišao u partizane, a moju babu, dva ujaka, tetku i moju mamu odveli su u Jasenovac; na vratima logora su razmijenjeni za neke zarobljene Nijemce. Onda su stigli u Srbiju i moja baba je cijeli rat izdržavala djecu tako što je švercovala duvan iz Hercegovine. Iskakala je iz voza prije nego što uđe u željezničku stanicu Beograd.

Gdje su se vaši roditelji sreli?

Poslje rata, otac je ostao u vojnoj školi, u vojsci; tako su se našli u Virovitici. Kasnije, otac je dobio prvo zaposlenje u Sarajevu, u vojnoj školi, gdje je predavao balistiku. Kada su se razveli, preselio se s mojim mlađim bratom u Livno. Bio je tamo komandant kasarne.

Poslije razvoda ste živjeli s majkom?

S majkom sam ostao u Sarajevu, iako sam svakoga ljeta išao kod oca i brata u Livno. Kasnije se moj brat doselio kod mene u Sarajevo. Tu je studirao... A mama je bila... pomagala je stvari koje druge majke možda i ne bi. Recimo, kupila mi je prvu gitaru. Ne znam šta joj bi. U to vrijeme sam, kao dobar crtač, namjeravao da upišem umjetničku školu. Moja tetka je radila u domu zdravlja na sistematskim pregledima i moglo joj se vjerovati kad je mami rekla: "Bogami, sestro, otamo ti dolaze samo pederi." Zbog toga me nije pustila u umjetničku školu. Iako smo živjeli skromno, moja majka je imala visoke uzore: uvijek joj se, recimo, sviđalo kako se oblači Jovanka Broz i nosila je punđu kao ona.

I vama se sviđalo kako se oblači Tito. U onom dugačkom kožnom mantilu u kome ste snimili spot za Lipe cvatu kao da ste htjeli da izgledate kao Augustinčićev Josip Broz u Kumrovcu!

Malo komunističkog kiča. To me zabavljalo. Ali Broz je bio neobičan bravar. Istorija ne zna za velikog političara iz malog naroda. Politika je sila i vel'ki političari dolaze iz vel'kih sila. Tito je bio jedinstvena pojava u istoriji. Kada samo pomislite da Hruščov, po nekoj groznoj oluji, tajno leti nekim malim avionom na Brione da pita Tita može li uč' u Budimpeštu...

Jugoslovenski ambasador u Sovjetskom Savezu, Veljko Mićunović, pisao je u svojim memoarima kako je Hruščov od Tita te noći tražio da mu obeća da neće osuditi ulazak sovjetskih tenkova u Budimpeštu.

Možete li zamislit' da Putin dolazi kod nas na Balkan da čuje mišljenje nekoga od naših predsjednika? O Titu morate mislit' s poštovanjem. Evo, pogledajte Milovana Đilasa! Sjećam se kada je na Zapadu objavljena Đilasova knjiga o Titu, bio sam u Americi. Kupio sam je i čitao tokom leta do Jugoslavije. Na kraju, valjda od straha od policije koji smo svi imali kao implant u mozgu, ostavio sam je u avionu. Hej, a to je 1980! Milovan Đilas, koji je bio istinski disident, o Titu je pisao pošteno, bez ogorčenosti i srdžbe... Više puta sam govorio o tome kako sam, na novogodišnjem koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu - '76. ili '77. - vidio Tita skoro izbliza: ta histerija, ta erotika kada se pojavio! Mogao se čuti neki konstantni, prigušeni vrisak balerina i članica hora koje

su, čekajući da izađu na binu, stajale iza zavjese dok smo mi bili na pozornici. Doduše, samo desetak sekundi, jer je Titu to bilo preglasno i odmah su nas svukli sa bine.

I sami ste osjetili nešto slično kada ste stajali na bini?

Sjećam se jedne budalaštine, odmah nakon Hajdučke česme, s Markom Jankovićem sam imao zakazan intervju na Studiju B. Peli smo se do studija...

"Trebalo je da ih povedeš na Skupštinu!", rekao mi je Marko iznenada.

"Koga, ba?!"

"Sve ove s Hajdučke česme."

"Šta je tebi?", smijao sam se.

Svi su bili tako blizu, naelektrisani i vjerovatno je to Marku izgledalo... nekako - sve je moguće! E, a sad zamislite šta je ta moja jadna mala moć u odnosu na njih. Na tog Tempa, recimo, sa kojim sam, u Reževićima, pjevao Padaj, silo i nepravdo! Za posljednju ploču Dugmeta.

Šta vam je to trebalo?

Eh, znate... svako šalje signale i reaguje na vrijeme u kome živi... Bili su to opasni frajeri.

Ko?

Tito, Tempo... Svaki od njih! Pa, taj susret sa Tempom...! Takve događaje čovjek u životu ne može predvidit'. Kao, na primjer, da sjedite sa Džipsi Kingsima koji, iz čista mira, počinju pjevat' vašu muziku i ona odjednom postaje rumba katalan. Sjedio sam i pjevao s frajerom koji je pobunio i digao na noge pola Jugoslavije - Bosnu, Makedoniju, Kosovo, pola Albanije... Bio je kao neki divlji pas koga, uprkos svemu, ne možete ne cijenit'. Valjalo je sa tim teretom zaspat', jel'?

Negdje prije petog oktobra, pozvao sam Zorana Đinđića i zatražio da sa njima izađem na binu, da otpjevam Tajnu vezu. Bio je to onaj veliki miting, kada je Milošević pokrao izbore, miting na kome se prvi put pojavio Vojislav Koštunica. U podne sam govorio studentima, o tome kako sam imao najveću čast da budem predsjednik bokferskog kluba "Željezničar" u Sarajevu. Boks je sport u kojem se borci gledaju u oči i po strogim pravilima razmijenjuju udarce, i govorio sam o pravilima koja je neko prekršio u trenutku kada su nam pravila najviše trebala; a uveče sam na bini pjevô Tajnu vezu. I, vratim se kući, pogasim svjetla... Koji je tebi kurac, pitam se, šta ti je sve ovo trebalo?! Ovdje su ljudi nestajali... E, i sada, možete zamislit' tog ludaka, tog Tempa koji je pobunjivao redom, koga su jurile sve policije, Gestapo... Kako li je taj mogao zaspat', kada ja tako drščem od tog svog malog naleta hrabrosti?! Kada sve to vidite, zaključite - pa, oni su morali pobijedit'! Svi koji su u stanju da pritiskaju u jednu tačku bez obzira na posledice, u bilo čemu, moraju pobijediti... Da nije bilo posljednjeg rata, vjerovatno nikada ni ja svoju tačku ne bih tako čvrsto pritiskao. Doduše, bilo je to više iz nužde. Možda sam zato tada tako pritisnuo samo tu jednu tačku...

Iz današnje perspektive, mislite da je bila privilegija odrastati i živjeti u SFRJ?

Objektivno, socijalizam je bio dobar period u istoriji naših naroda. Jer, kroz istoriju, znali smo samo za gore... Čovjek bi mogô zaključit' da smo predodređeni da nam bude samo



CƯỜNG KHAI THUẾ

Open 7 days a week : 9am - 7:30pm

4864 Jimmy Carter Blvd., Ste. 207 | Norcross, GA 30093 | Tel: 770-696-9367 | Fax: 770-872-7444
Email: FTL@franklincpa.com | Website: www.franklincpa.com

What criteria do you, as customers, have in mind when determining which tax professional to select?

- **Experience?** Franklin Accounting - This 2013 comes to mark our 27 years of hard work and dedication in serving our customers.
- **Dedication?** Franklin Accounting places the satisfaction of customers our top priority. That's why we open 7 days a week. We determine to assist customers in a good timely manner, regardless of the situation.
- **Exactness?** Franklin Accounting keeps abreast of the most recent changes in tax laws. With a team of professional employees, and experience in working with a large amount of successful businesses, Franklin Accounting has the experience and ability to help you solve your most complicated situations.
- **Certified Public Accountants** with over 15 years of combined experience to perform financial review, audit, attest, compilation, tax planning, and business consultation - Integrity Accounting Services.

Franklin Accounting is proud to provide full- package, high-quality service as follows:

- ❖ Preparing individual and business income tax for Federal & all 50 states.
- ❖ Free E-File, Electronic filing with direct deposit available..
- ❖ Preparing sales tax, payroll, W-2, and form 1099.
- ❖ Bookkeeping and accounting services for business owners.
- ❖ Business entity selection and Formation - Partnership - Corporation - LLC.
- ❖ Preparing documents and assisting customers in Purchase, Sales, Merging, and Leasing for nail salons.
- ❖ Immigration services.
- ❖ Health and Life Insurance.



**27 Years of Excellence!
Hard Work and Dedication
in Serving Our Clients!**



Member: National Society of Accountants - National Society of Public Accountants
National Society of Tax Practitioners - National Society of Tax Professionals
Georgia Association of Public Accountants

Central Payment CORPORATION

Franklin Accounting is now offering Merchant Service at the lowest rate in the industry: **Credit card processing - Check verification - Gift cards - Cash advance**

Allow us to do a cost comparison.
If we do not show a savings,
you receive a check for

\$250

For more info, please call us at:
Tel. 770-696-9367



Enter Franklin Accounting sweepstakes 2013 for your chance to win a prize!



1ST PLACE
AIRFARE TO VIETNAM OR BAHAMAS CRUISE FOR COUPLE (PRIZE TO 10000)

GRAND PRIZE

2ND PLACE
IPAD 2

3RD PLACE
Free 5 year personal tax filing (5 prizes)

For drawing place and time, please go to our website : www.franklincpa.com

gore, jel'? Za razliku od onih koji su kasnije došli, živio sam u zemlji i vremenu u kome se znalo šta je lijevo, šta desno. To je odavno nestalo u svijetu. To lijevo i desno. Imate samo gore i dolje. Cijeli današnji svijet je takav: postoje smo oni koji su gore i oni koji su dole.

Gde ste vi?

Lijevo. Ne mogu da zamislim čovjeka koji bi danas bio desno. Kakav je to čovjek koji je protiv slobode, jednakosti, pravde? Kako to? Pa, i Isus bi bio lijevo. Gdje biste ga drugo mogli staviti?!

Pisac Duško Kovačević je jednom rekao da je Arsen Đeđić svojim pjesmama pravio jugoslovenski emocionalni pasoš njegove generacije. Kažu da je, u tom smislu, Bijelo dugme još i više.

Bijelo dugme jes' bila jugoslavenska grupa. Kada smo se ono ponovo okupili, činilo mi se da smo napravili neku metaforu, ne samo koncert. Ljudi su odjednom ponovo osjetili potrebu da budu zajedno, i to više nije imalo veze ni sa Bijelim dugmetom, ni sa Srbima, sa Hrvatima, Muslimanima. Stizali su iz Amerike, Kanade, Evrope, bivše Jugoslavije... Doplivali su uzvodno, kao lososi. Da budemo zajedno i da pjevamo stare pjesme. Kao da ništa nije bilo. Bilo mi je drago što sam napisao neke od tih pjesama...

Duško Trifunović (Bosanski Brod, 13. septembar 1933 - Sremski Karlovci, 28. januar 2006), bosanskohercegovački književnik i tekstopisac

Duško Trifunović je rođen 1933. godine u selu Sijekovac kod Bosanskog Broda, studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bio je urednik TV Sarajevo. Pisao je liriku izuzetne spontanosti i komunikativnosti.

Neke važne Dugmetove pjesme napisao je Duško Trifunović. On je, rekli ste jednom, cijelu vašu generaciju obavio da bude pismena.

Umro je prerano; veliko drvo je palo... Duško je bio bistro, radničko dijete koje ne pravi gluposti. Pjesnik je bio iz nužde, ne zbog toga što je bilo cool. Sjećate se njegove pjesme Teška industrija?

Moj brat svaki dan ustaje u pet do pet

i odlazi na posao

uz put puši

uz put kašlje

uz put diše čisti zrak (...)

On je teška industrija

on je taj fundament.

Duško Trifunović jeste napisao neke od najljepših pjesama Bijelog dugmeta...

Koje svoje pjesme volite?

Ima dobro napisanih pjesama, zbog toga ih ponekad povampirim... Hajde, glupo je da sam o tome govorim, ali sa ove distance znam kada je nešto dobro napisano. Čim smo sjeli da sviramo, vidio sam da to nekako ide samo od sebe; nisu nam bila neophodna nikakva ortopedska pomagala. Samo gitara i... Znaite, čovjek se rodi s nekim talentom i taj talenat se ne razvija; razvija se ukus. A ukus pogubi većinu umjetnika. Nije lako usaglasiti talenat sa ukusom koji se razvija i koji je s vremenom sve kritičniji prema onome što talenat proizvodi. Dosta dugo sam se nosio s tim problemom. Napisati pjesmu, punu rečenicu, razglodati se... moj ukus mi to više nije dozvoljavao. Uostalom, moje ljubavne pjesme su uglavnom mala korespondencija sa nekim... Tako, u malim slikama, fragmentima, crticama... Ljudi kažu: volim te, a ja... ne mogu... Osjećam da bi mi ispale plombe. Vjerovatno mi jezik kojim govorim nije dozvoljavao da se prema sebi odnosim striptizerski. I ne samo jezik...

Šta još?

Neke godine čovjeku ne dozvoljavaju da se izražava na taj način. U pitanju je, čini mi se, prirodan razvoj. Kao Bitlsi. Kada pogledate njihove prve pjesme - "Love me do", "She loves you, yeah, yeah, yeah" i neke gluparije, dok nisu došli do Bijelog albuma... Pa, bio sam četvrta godina filozofije kada sam pisao, recimo - "Bekrija sam cijelo selo viče, bekrija sam šta se koga tiče" ... Dakle, hoću reći da je talenat ostao, a da mi se ukus razvijao. I sa tim živim. Mnogo ljudi koji se bave ovim poslom tokom godina najednom zablokiraju...

Imate li strah da ćete se jednom i sami zablokirati?

Već su mi se dogodile stvari koje ne možete ni zamisliti. Ko bi mogao zamisliti da će mi život ovako izgledati?! Ako bih danas sa ovim stao, na šta bih se im'o žaliti? Šta?! Odlučim da sutra u pet i petnaest proglasim fajront i - gotovo! Prestanem vrtiti pedale, bicikl padne i... Idem kući pješke.

Ne bi vam bilo žao da proglasite fajront?

Mislim da ne bi. Ne postoji ništa zbog čega bi mi bilo žao. A da li bi mi nedostajalo? Ne znam. Zbilja, poslije Bijelog dugmeta, ono što više nisam htio da radim bilo je sviranje koncerta. To penjanje na binu, uveličavanje svega, pretjerivanja... Ali, kada sam se vratio pod tim novim uslovima koji su meni prirodniji...

Šta vam je prirodnije?

Sjedim, sviram i uživam. Kako nisam neki pretjerano ekstrovertan tip - ja sam onaj što ugasi svjetla kada krenemo da se skidamo - to mi odgovara. Prvi put sam to shvatio kada sam dobio porudžbinu da pišem dva kvarteta. U Rimu sam prisustvovao izvođenju: četiri osobe sjede i sviraju. I to me je obrnulo naglavačke. Nema - ajmo svi oooo, i slične budalaštine; samo sjede i sviraju. I ne treba ništa više. Ljudi koji rade rasvjetu upale svjetla na početku koncerta i odu kući; tako ostaje do kraja. Nastojim da moji današnji koncerti prođu na sličan način.

Pa, nije baš da na koncertima samo sjedite i svirate.

Ako biste me pitali "gdje bi ti, Brega, naveče", rekao bih vam da bih najradije otišao sa svojimima da sviram. Zato se i obučem u bijelo. Kad bi se normalan čovjek tako obukao? Ali, svako ima način na koji obilježava vlastiti značajan trenutak. Neko puca u zrak, neko pije flašu vina od 1000 eura, neko pokloni prsten od staniola. Ja, eto, obučem to glupo odijelo,

**Dodite i kupite sve na jednom mjestu
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



Clarkston Village Shopping Center
926 Montreal Road
Clarkston, GA 30021

926 Montreal Road, Clarkston, GA

404-296-6493

THRIFTOWN
Clarkston Village

imam čašu viskija, okružen sam ljudima s kojima uživam. To je moj značajan trenutak. Onda, tu su uvijek neke žene ispred bine. Drugačije je kada žene plešu na ovo, a drugačije kada plešu na neku drugu muziku. Ovdje su nekako obavezne da budu seksi. Prethodna ploča je snimljena uživo jer moji trubači drugačije sviraju kada su ispred njih žene... i igraju.

Mora da i sami u takvim situacijama svirate drugačije?

Ja tu više nisam važan. Važni su oni... Ali jes', sve je drugačije. Uostalom, svako ko je pametan sve u životu počeo je zbog žena.

Ne pišete memoare?

Ne. Pisao sam dnevnik, ali su svi ostali u Sarajevu; nika-da ih nisam pronašao. U ono doba je Bijelo dugme radilo jednom u dvije godine, pa sam imao vremena, mnogo putovao... Uđem u agenciju, ubodem mapu i pravim ture oko svijeta. Imalo je toga... Bio sam alpinista, predsjednik bokferskog kluba, pravio nakit, jedrio preko okeana... Dokon čovjek. Vodio sam dnevnik u kojima sam crtao, pisao kratke priče... Možda bi od toga danas moglo nešto i da se objavi. Razgovarao sam sa nekim izdavačima; bili su zainteresirani...

S kim ste razgovarali?

Imao sam velikog italijanskog izdavača koji me je pritis-kao da napišem memoare. Hajde, pritiskaj me, rekao sam mu. Možda i upalim na pritisak. Gone me tako već dvije go-dine, dolazili, pozivali... Dopala im se moja priča o Ernestu Sabatu...

Od Ernesta Sabata ste, koliko znam, na poklon dobili

njegovu knjigu O junacima i grobovima i...

Priča počinje na recepciji jednog hotela u Buenos Ajresu gde sam svirao koncert.

Dolazim u hotel, portir mi daje ključ i kaže: "Imam i jed-nu kovertu za vas." Otvorim je i vidim unutra moju omiljenu knjigu - Alehandra, mog omiljenog pisca, možda jednog od najvećih latinoameričkih pisaca, Ernesta Sabata. I to moje naj-omiljenije izdanje sa Borhesovim predgovorom. Otvorim knji-gu, tražim od koga je, i nađem rukom pisano pismo koje kaže:

"Zahvaljujem Vam za prelijepu muziku koja me je često spasla depresije. Žao mi je što sutra neću moći da dođem na Vaš koncert - slavim 94. rođendan i ne osjećam se dovoljno snažnim za izlazak..." itd.

Potpis: Ernesto Sabato.

A evo pisma koje sam velikom čovjeku napisao isto po-podne:

"... Čim sam juče primio Vaše pismo upitao sam se. 'Bože, da li je ovo znak?'

Vojsku sam služio u pješadiji, u kasarni blizu bugarske granice. Kao i sve kasarne u to vrijeme u Jugoslaviji, i ova je imala biblioteku. Bila je to velika kasarna s velikom bibliote-kom, jer je pravilo bilo: po ne znam koliko knjiga na ne znam koliko vojnika i oficira. Iz biblioteke je, naravno, kao i sve kod nas, bilo pokradeno sve što valja. Kada sam ja došao da slu-žim vojsku, u biblioteci su u praznim rafovima još bila samo sabrana djela Maršala Tita, sabrana djela Karla Marksa i Lenji-



Goran Bregović

na, od Dostojevskog su ostale samo dvije knjige Pisama, zatim bila je jedna knjiga Čehovljevih Kratkih priča, Gombrovičev Dnevnik, jedna knjiga Vargasa Ljose i... Alehandra Ernesta Sabata. Ja sam ukrao – Alehandru. Kad sam završio vojsku, jedina stvar koju sam zadržao bila je ta knjiga, to malo čudo koje mi se dogodilo u toj izgubljenoj godini života. I u civilu je Alehandra nastavila svoj život u mojoj biblioteci u Sarajevu. Često sam je pozajmljivao prijateljima.

Onda je u Sarajevu izbio rat. Kuću su mi opljačkali i – sa svim ostalim nestao je i jedini predmet koji sam ja ukrao: Vaša Alehandra.

Otada ne skupljam knjige. Život je dovoljno dug da se dvaput iznova započne, ali nije dovoljno dug da se dvaput napravi biblioteka. Ali... Da li je ovo ipak znak, Bože?"

Dakle, ništa od memoara?

Fizički je neizvodljivo... A zbilja bih volio. Tako, neki mali format... kratke priče sa elipsama. Evo juče sam imao i srpskog izdavača kome sam rekao da me pritiska. Može bit'. Ovih dana ću mu poslat' monodramu koju sam prošle godine napisao; poručila mi je bazilika Sen Deni u Parizu za godišnjicu kralja Anrija IV. U ovim godinama već sve se ima: uvod, zaplet, peripetija, rasplet... Te elipse koje su se davno otvorile počinju da se zatvaraju. Eto, moglo bi se desit'...

Na kom jeziku ćete napisati tu knjigu?

Za tu priliku bi se možda moglo i vratit'... Na kom? Pa, na srpskohrvatskom, jel'? Na onom istom svom nepostojećem jeziku.



tel > 1.773.525.4889
fax > 1.773.435.6753
e-mail > info@styletravelusa.com
<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>
NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!
 Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.



Nudimo i paket aranžmane za
 * Mexico
 * Caribbean
 * Hawaii

www.styletravelusa.com

NOW HIRING!

Over The Road Owners Operators & Company Drivers

BEST WAY SERVICES, LLC

RECEIVE A \$500 BONUS AFTER 6 MONTHS OF EMPLOYMENT

1985 NW 94th St. Suite G, Clive, IA 50325
 5419 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

- *Offering good rates
- *Satisfactory safety rating
- *Working with all major brokers
- *Dedicated lane position available
- *Team driving position available
- *Fuel card
- *Paid per mile or percentage
- *24 hour emergency dispatch service available for drivers
- *Help with IFTA filing



Also hiring experienced dispatcher for the St. Louis office.

For more information please contact Besim or Amela at:

515.554.1711 or 515.276.0646

Biografija

Goran Bregović, rođen 22. marta 1950 u Sarajevu, oca Hrvata i majke Srпкиnje. Otac mu je bio oficir JNA. Nakon razvoda roditelja Bregović ostaje da živi sa majkom u Sarajevu.

Bregović je svirao violinu u muzičkoj školi, ali je u drugom razredu izbačen sa obrazloženjem da je netalentovan. Njegovo muzičko obrazovanje se svelo na ono što su mu pokazivali drugovi sve dok mu majka nije kupila prvu gitaru. Potom Bregović upisuje umjetničku školu, ali ga majka ubrzo ispisuje zbog toga što je škola, navodno, bila puna homoseksualaca. Majka ga upisuje u saobračajnu školu i, kao kompromis, dopušta mu da nosi dugu kosu. Po prelasku u novu školu Bregović se pridružuje školskom bendu Izohipse kao bas gitarista. Međutim, izbačen je i iz ove škole (ovog puta zbog lošeg ponašanja - slupao je školski Mercedes). Bregović tada upisuje gimnaziju i pristupa gimnazijskom bendu Beštije (opet je svirao bas-gitaru). U njegovoj šesnaestoj godina napušta ga majka i Goran se mora brinuti sam za sebe svirajući narodnjake u kafani u Konjicu, radeći na gradilištu i prodavajući novine.

Na nastupu Beštija primjetio ga je Željko Bebek i pozvao da svira bas gitaru u njegovoj grupi Kodeksi, što je Goran prihvatio. U ljeto 1969. svirali su za turiste u dubrovačkom hotelu Splendid. Potom su pozvani u Napulj da sviraju u noćnom klubu. Prihvataju poziv, ali se sa gazdom kluba razilaze u pogledu repertoara. Ipak ostaju u Napulju da sviraju po noćnim klubovima. U to vrijeme Bregović sa basa prelazi na solo gitaru, a te, 1970. godine, grupa svira u sastavu: Goran Bregović, Željko Bebek, Zoran Redžić i Milić Vukašinić. U to vrijeme

su bili pod snažnim uticajem muzike grupa Led Zeppelin i Black Sabbath, za što je najzaslužniji bio Milić Vukašinić "zarazivši" ih tom vrstom muzike. Izgleda da je ovo bio razlog odlaska Željka Bebeka iz grupe u jesen 1980. godine. Krajem godine Bregovićeva majka i Redžićev brat Fadi dolaze u Napulj i odvođe momke nazad u Sarajevo.

U jesen 1971. Goran upisuje studije filozofije i sociologije ali vrlo brzo odustaje. U isto vrijeme Milić Vukašinić odlazi u London tako da Bregović i Redžić počinju svirati u grupi Jutro. Tokom nekoliko slijedećih godina grupa često mijenja postavu a 1. januara 1974. grupa Jutro postaje Bijelog dugme.

Bijelo dugme je sigurno najpopularniji i jedan od najuticajnijih rock sastava svih vremena na prostoru bivše Jugoslavije. U petnaest godina rada objavili su devet studijskih, tri koncertna albuma i mnogobrojna kompilacijska izdanja. U periodu od 1974 do 1989 punili su najveće dvorane i stadione "od Vardara do Triglava" i pored mnogih bendova bili jedini koji su ujedinili baš sve strukture društva i pomirili sve ukuse. Željko Bebek, Zoran Redžić, Vlado Pravdić, Milić Vukašinić, Đidi Jankelić, Mladen Vojičić Tifa, Alen Islamović te nažalost pokojni Ipe Ivandić i Laza Ristovski su pod sigurnim Bregovićevim vodstvom ostvarili svoje maksimume na polju muzike. Goran Bregović je bio autor, producent, gitarista, idejni i poslovni strateg i jedini stalni član Bijelog dugmeta.

Nakon Bijelog dugmeta

Kako je vrijeme Bijelog dugmeta prolazilo tako je i Bregović ulazio u svijet filmske muzike. Njegov prvi projekat je bio film Emira Kusturice Dom za vješanje (1989.) koji je postigao veliki uspjeh (i film i muzika iz filma). Bregović i Kusturica nastavljaju saradnju i na Kusturičinom slijedećem filmu - Arizona Dream snimljenom 1993. (zanimljivo da je Bregovićevu muziku izvodio američki roker Iggy Pop). Sljedeći njegov projekat, muzika za film Kraljica Margo opet postiže veliki uspjeh, a film je dobio dvije nagrade na Kanskom festivalu 1994. Slijedeće godine Zlatna palma osvaja Kusturičin Bila jednom jedna zemlja za koji je Bregović komponovao muziku.

Bregovićeva muzika donosi južnoslovenske i romske teme i fuzija je popularne muzike sa tradicionalnom polifonom muzikom sa Balkana, tangom i duvačkim orkestrima. Vrlo popularan u istočnoj Evropi, Bregović je nekoliko puta optuživan za krađu originalne romske i narodne muzike sa Balkana i za njeno prerađivanje i prisvajanje autorstva. Godine 1997. je radio sa turskom pjevačicom Sezen Aksu na njenom albumu "Düğün ve Cenaze". Godine 2000. Bregović je snimio album "Kayah i Bregović" sa popularnim poljskom pjevačicom Kajom, koji je u Poljskoj prodat u više od 650.000 primjeraka.

Godine 2005. učestvovao je u tri oproštajna koncerta Bijelog dugmeta.

Goran Bregović je do 2011. godine živio u Parizu sa suprugom Dženanom Sudžukom i svoje tri kćerke: Emom, Unom i Lulom. Takođe ima kćerku Željku (iz mladačačke veze sa plesačicom iz sarajevskog noćnog kluba), koja mu je rodila unuku Bjanku. Od januara 2011. godine živi u Sarajevu sa svojom porodicom



Goran Bregović

SVI FILMSKI ŽANROVI **EURO**

- Akcioni
- Avantura
- Biografija
- Dječiji
- Dokumentarni
- Drama
- Fantazija
- Horor
- Istorijski
- Komediya
- Misterija
- Muzički
- Naučna fantastika
- Ratni
- Ljubavni
- Triler
- Kaubojski itd.

SA PREVODOM NA NAŠ JEZIK

SERIJE >> SPORT >> ZABAVA >> MUZIKA

EURO  **TV**

1-877-747-6097

INFO@EUROPLUS.TV

U carstvu livanjskog sira

Grad Livno gurmane asocira na poznati livanjski sir. Ovaj sir u međuvremenu se izvozi i u zemlje regije. Livno međutim osim sira ima i brojne druge izvrsne specijalitete.

Bosanski lonac, cicvara, popara, burek, krompiruša, ključkuša, tufahije.... Putovanje po trpezama se, prateći nazive ovih jela, pretvara u još jedno putovanje uzduž i poprijeke Bosne i Hercegovine. Svaki kraj ima različite recepte za jela pod istim nazivom, ili obrnuto - isti recepti i jela imaju različita imena. Dosta vam je konzervi, modernih jela što mirišu na celofan u koji su sastojci bili upakovani, ili "lakiranih" paprika čiji sok na ruci ostavlja crveni trag poput laka za nokte? Zavirite u "bosanski lonac", kulinarsku reportažu Ljiljane Pirolić.

Piše: Ljiljana Pirolić

Dok putujem preko Livanjskog polja, držim u krilu fotoaparata, da budem spremna ako se odnekud, iza nekog žbuna, pojave čuveni livanjski konji, krdo poludivljih životinja, koje su se davno odmetnule u prirodu. „A, nećete ih tako lako 'uhvatiti'. Oni su preko dana u šumi, jedino zimi, kad je cesta posuta solju, silaze danju sa visova i ližu so. Bude tu i 'bliskih susreta' sa autobusima i automobilima“, kaže moja saputnica. U jednom trenutku, ugledamo nekoliko konja kako leže ispod drveća, u hladovini, ali gotovo stopljeni sa prirodom, jedva se razaznaju. Nema ništa od fotografiranja.

Livnjaci - ni Bosanci, ni Hercegovci

Kad kažu 'Livno', gurmani, misle samo na jedno - na livanjski sir. Brend koji je davno prešao granice BiH, a sada se izvozi pretežno u zemlje regije. „Najbolje ide sa pršutom, kojeg mi, nažalost nemamo, ali zato ga imaju Hercegovci. Uz njega idu dobro i hercegovačka vina“, kaže Darinko Mihaljević, rukovoditelj proizvodnje sira u livanjskoj mljekari.

„Stanite, stanite malo. Pa zar vi niste Hercegovci, vi Livnjaci?“ pitam. „Nismo. Mi nismo ni Bosanci, ni Hercegovci. Mi smo vam ono 'i' u imenu države Bosne i Hercegovine“, kaže Mihaljević i predlaže da obiđemo mljekaru, zapravo, da uđemo u carstvo livanjskog sira. Dok oblačim bijeli zaštitni mantil i stavljam kapu, u sebi pjevušim 'Zaninu' pjesmu „... na sveže mleko miriše dan...“ i stvarno, nigdje i nikada nisam doživjela tako snažan miris punomasnog, pravog domaćeg mlijeka.

„To je mlijeko koje dolazi sa ovih područja, Livanjskog polja, Grahova i Glamoča, od naših individualnih proizvođača, sa bogatih pašnjaka i zato naš sir ima tako bogat okus. To je naš autohtoni proizvod, koji nažalost, još pred zakonom nije zaštićen kroz geografsko porijeklo, ali radi se na tome. Nešto sira smo izvezli u Australiju, Ameriku, a određena količina je otišla i u Švicarsku“, kaže Mihaljević. „Prodati Švi-

carcima sir - pa to je baš onako cool“, kažem. Prolazimo kroz hladne komore u kojima livanjski sir proživljava svoje zrenje od 60 do 90 dana, na temperaturi od 13-16 stepeni i u uslovima vlage od 80 do 85 posto. „Naš sir spada u tvrde sireve sa najmanje 50 posto mliječne masti“, nastavlja moj sagovornik. „Kako ga je najbolje konzumirati?“ pitam. „On je dio hladne plate, kao predjelo ili kao desert.“

Dok skidam zaštitnu opremu, primjećujem velike blokove sira, smještene kod izlazne prostorije. „A, to su blokovi edamera i gaude, koje za njemačkog proizvođača iz Bad Bramstedta prema ugovoru koji smo potpisali, pakujemo za bh. tržište“, kaže Darinko Mihaljević.



Specijaliteti na livanjski način

Livnjaci, njihove pastrmke i žabe

Hoćemo li danas praviti nešto sa livanjskim sirom, ili nešto što pliva u vodi? Naime, Livno osim polja, ima dvije rijeke: Bistricu i Duman. I dva jezera. Mlada, simpatična djevojka Adriana Brešić, prva je Livnjaka koju sam srela u ovom gradu. Pričamo o svemu, a onda skrećemo u kulinarske vode. „Kad kažemo tradicionalna kuhinja, ja prvo pomislim na pite. Zapravo, na sve pite. A ako pitate za neke naše tipične specijalitete, onda je to pastrmka. Svaki Livnjak zna šta je dobra pastrmka, jer ona dolazi iz naših rijeka Bistrice i Dumana. Onda su tu još žabe i riječni rakovi“, kaže Adriana. „Hm, a ko bi nam to mogao spremići?“ pitam. „Napraviće vam to najbolje u restoranu 'Bacchus'. Dođite“, kaže mi.

U poslovno-trgovačkom centru, gdje je restoran smješten, dočekuje nas menadžerica Nada Matković koja izgleda kao osoba koja je sad sišla sa naslovne strane nekog modnog magazina. Prati trendove i u gastronomiji i primjenjuje ih u restoranu. Ljuta je zbog nekontrolisanog uvoza nekvalitetne hrane u BiH.

„Sve što ne valja drugim zemljama, sve što možemo smatrati gotovo otpadom, to uđe preko naše granice. A da samo



Livnjaci su pored sira poznati i po svojim žabljim specijalitetima

znate koliko ima robe sa davno isteklim rokom upotrebe. Kad ja idem sa pet kilograma svježe ribe iz Dalmacije, ne daju mi proći, a kamioni švercane pileline sumnjivog kvaliteta i roka trajanja, prelaze granicu k'o od šale", kaže ogorčeno Nada. „A da mi predemo na neke vedrije teme?“ pitam. „Može“, dodaje, potvrđujući da je Adriana bila u pravu: „Dva naša tipična, livanjska specijaliteta su žabe i pastrmka na livanjski način.“ Odlično, sada u sebi pjevušim aktuelni hit „Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba...“

Sve će spremati iskusni kuvar Sead Velić, uz malu pomoć svojih asistenata. Dok on priprema sve sastojke, Adriana i ja krećemo do obližnje ekonomije na kojoj se uzgaja sve što je restoranu potrebno. „Sve što pojedete u restoranu je iz organskog uzgoja. Čak i začini“, kaže Adriana i pokazuje mi zasade ruzmarina, mente, bazilike, peršuna... U gredici pored, su rukola, matovilac, paprike, paradajz i zelena salata.

Umijeće pripreme

„Nemojte me slikati, važnije je da uslikate ovu pastrmku“, kaže Sead Velić i pokazuje mi pastrmku koja se već prži na roštilju. „Ovo je pastrmka od 300 grama. Malo ćemo je prepržiti sa obje strane, a zatim izvaditi glavnu kost po sredini i ostale veće kosti. Riječ je o nekoj vrsti filetiranja, a zatim ćemo je puniti i još malo vratiti na roštilj“, kaže Sead. „Dakle, za broj osoba za stolom, povećaćete broj riba, a mi pokazujemo recept za ovu jednu. Za smjesu kojom ćete puniti pastrmku, potrebno je:

- 1 tikvica,
- 1 paradajz,
- 1 glavica crnog luka,
- 1 paprika,
- 1 čeno bijelog luka,
- soli, po želji.

Svo povrće se isjecka na kockice, promiješa i posoli. Malo se prodinsta na ulju. Omjer sastojaka bi trebao biti ujednačen. Očišćena (od kostiju) pastrmka se puni povrtnim nadjevom,

na nju se stave tri grudvice domaćeg sitnog sira i ona se vrati na grill, da se još malo zapeče. Eto, to je sve“, kaže Sead Velić, dok spretnim rukama prebacuje pastrmku iz tanjira na vrelu ploču. Recept za žabe na buzaru, još je jednostavniji.

„Za ovaj specijalitet potrebno vam je, za dvije osobe:

8 do 10 žaba, zavisi od veličine,

3 glavice crnog luka,

1 paradajz,

so, malo bibera i peršuna,

2-3 čena bijelog luka,

1 dl. bijelog vina,

malo maslinovog ulja.

Treba li da kažem da se od žaba uzimaju samo bataci?



Livno

Dakle, prvo se na maslinovom ulju proprže crni i bijeli luk, doda se isjeckan paradajz, a na to žablji kraci. Sve se dinsta podlijevajući bijelim vinom. Na kraju se dodaju začini, a jelo je brzo gotovo, čim meso postane svijetlo. Sve skupa traje desetak minuta“, kaže iskusni kuvar Velić.

I šta smo onda radili? Jeli, jeli i jeli. Kako je izgledao postavljeni sto, možete vidjeti iz priloženog. Našao se tu i kruh od sipe, teleći odrezak na livanjski način, punjen livanjskim sirom i naravno – pita!

Kakvi bismo mi bili Bosanci i Hercegovci, da sve na kraju, ne začinimo pitom? Dobra, mirisna zeljanica, bila je bolja od svakog deserta. Zemlja propada, a narod se veseli.

**U idućem broju:
"Jelovnici zaboravljenog vremena"**

Nadrealista Zenit Đozić:

Život je humor

Dok čekamo novu TLN igranjmo „hrkljuš“ u mobilnoj verziji i aplicirajmo „hepek“ na android telefone

“Humor je neophodan u životu, a inspiraciju za skečeve imamo na svakom koraku jer se svuda oko nas dešavaju apsurdne i paradoksalne stvari,” kaže glumac, humorista i televizijski producent Zenit Đozić.

Popularni Zena postao je zvijezda Bosne i Hercegovine, ali i cijele bivše Jugoslavije kao jedan od tvoraca antologijskog serijala “Top lista nadrealista” (TLN). Iako se serijal ne snima već dvadeset godina, na humoru “Nadrealista” odrastaju i nove generacije, a Đozić je i novom valu dao ključni poticaj pokretanjem “Nadreality showa”.

Spontani nastanak



Zenit Đozić

„Top lista nadrealista”, pojasnio je Đozić, nastala je spontano “kao plod druženja tinejdžera koji su imali dosta slobodnog vremena, čitali romane, slušali ploče i imali ljubav prema zajedničkim stvarima”. Počeli su tražiti način da se izraze, krenuli su sa bendom koji se zvao „Pseudo Blues Sevdah Band”, a kasnije je promijenio ime u „Zabranjeno pušenje”. Bili su generacija koja je „tražila svoje mjesto u sadašnjosti”, a kao način da to ostvare izabrali su umjetnost.

Na pitanje kako su „Nadrealisti” pogodili sve što će se kasnije desiti, Đozić je kroz smijeh odgovorio da su oni birali najluđe moguće scenarije.

„Mislim da smo mi razmišljali i pratili stvari koje se dešavaju oko nas. Nije to bilo tako teško, obračali smo pažnju i imali smo senzore za stvarnost. I u serijalu ‘Nadreality show’ smo imali skeč ‘ukazanje milje maraka’. Pokušavajući da napravimo stvari što je moguće luđim i smješnijim, dođemo do onoga što će nam se desiti”, kazao je Đozić.

Nije mogao izdvojiti nijedan period TLN-a kao najdraži. Svaki je imao svoje obilježje, počev od prvog kojeg je obilježila nekontrolisana energija i želja za „zezanjem”.

Bez kontrole

„Već u našem drugom serijalu počeli smo da upotrebljavamo jače naš jezik za politički govor, a u trećem serijalu smo već mogli da radimo šta smo htjeli, jer smo bili popularni, a i društvo je bilo u raspadu, pa nas nije imao ko kontrolirati. Bilo je sasvim normalno da u Skupštini pravimo skeč, samo sat nakon što su stvarni delegati sjedili tu”, prisjetio se Đozić dodavši da danas, kada se pogledaju snimci „prave” i „lažne” Skupštine, ne zna se „ko je bio luđi”.

„Top listu nadrealista” okarakterisao je kao antologiju prijeratnog perioda i kazao kako je sretan što je bio dio cijele priče. Ponosan je što ostavština “Nadrealista” i nakon toliko godina nije izgubila vrijednost.

„Postaje sve jasnije da smo mi obilježili jedan period i uspjeli u nečemu što uspeva malom broju generacija, a to je da promijenimo svoju okolinu. Poslije nas, ipak stvari su malo drugačije izgledale. Nismo nikada dobili neki novac od toga, ali smo dobili druge stvari koje se novcem ne mogu dobiti. Poštovanje od strane ljudi koji su nas gledali i koji nas jako vole”, pojasnio je Đozić.

Neletovi nadrealisti

„Mislim da Nele sigurno ima jednu dozu duhovitosti i da će imati svoju publiku, ali da to zaista nema veze sa ‘Nadrealistima’ u formi u kakvoj su bili. Prostor našeg djelovanja je bio jugoslovenski prostor i sa svima smo komunicirali. Nele se sada ograničio samo na Srbiju što je meni neshvatljivo. A i on se na neki način promijenio. Bojim se da Nele, kao u onoj pjesmi, zanemaruje taktiku i igra za raj”, kazao je popularni Zena.

Danas je Zenit Đozić vlasnik produkcijske kuće koja radi komični, dokumentarni program, kao i kampanje od javnog interesa. Trenutno priprema spotove na temu pristupanja BiH Evropskoj uniji, a šaljivo je poručio kako će se ova zemlja „načekati” da uđe u EU.

„2014. godine imam ideju da napravim izložbu povodom 30 godina ‘Novog primitivizma’ (New Primitivism) kojom bismo podvukli crtu i vidjeli šta smo sve uradili u proteklom periodu. Mislim da tu ima dosta materijala iz oblasti muzike, televizije, filma, arhitekture i svega ostalog. To je veoma zanimljivo područje, posebno zato što je ‘Novi primitivizam’ originalan umjetnički pokret i kao takav zavređuje veliku pažnju”, istakao je Đozić, dodavši kako je zanimljivo da se ljudi van Bosne i Hercegovine više interesuju za ovaj pokret nego

u samoj zemlji.

Đozić je magistrirao televizijsku produkciju u Londonu 2006. godine, a pojasnio je da je to uradio iz svog zadovoljstva. Svjestan je da se obrazovanje u BiH danas nalazi na najnižoj ljestvici.

„Danas obrazovanje nema nikakvog smisla. Društvo egzistira u smislu da je bolje imati negdje dajdžu ili amidžu nego obrazovanje. Naravno, takva situacija je samo u BiH, koja je dopustila da se tako nešto desi. Svi progresivni dijelovi ove planete još uvijek vide svoj spas u učenju i obrazovanju”, pojasnio je Đozić.

Politika i ljudi koji imaju novac prave veliku grešku, naglasio je Đozić, jer ne podržavaju dovoljno televizijsku industriju Bosne i Hercegovine, koja bi mogla biti veoma značajna.

„Bili smo u mogućnosti da napravimo veoma značajnu industrijsku granu koja bi donosila puno više novca nego bilo šta drugo. Ne moramo da siječemo šumu, pravimo stolice i iznosimo ih. Sve je u mozgu i iznosili bi samo svoje ideje, a to je danas najveća zarada. Umjesto da budemo zemlja koja godišnje izvozi 30-tak serija, poput Turske, Indije i Brazila, da zapošljavamo veliki broj ljudi, mi ustvari nemamo nikakvu podršku”, naglasio je Đozić.

Jeftini populizam

Komentarišući ocjene da „Sarajevo nije što je bilo”, Đozić je kazao kako je normalno da grad, koji je bio četiri godine pod opsadom, na koji je palo milion granata i iz kojeg je mnogo ljudi otišlo, ne može biti isti. Istakao je kako se Sarajevo da-

nas bori sa samim sobom, sa svojom prošalošću i budućnošću.

„Mislim da je nepostojanje perspektive nešto što strašno ograničava Sarajevo. Vjerujem da ima pozitivnih stvari koje će doći do izražaja. Nažalost, trenutno živimo u veoma negativnom periodu gdje do izražaja dolazi jeftini populizam. Ljudi misle da su važni ukoliko imaju skupocjene materijalne stvari. Sve je to prije bilo ismijavano, jer u Sarajevu nikada niste mogli kupiti svoj dignitet i poštovanje kod ljudi novcem, već zaslugama”, podsjetio je Đozić.

„Često čujem kako je u ono vrijeme sve bilo dobro, a danas ništa ne valja. Zaista želim da izbjegnem takvu vrstu govora i ne vjerujem u to da ne postoje mladi ljudi koji su talentovani danas. Duboko vjerujem da postoji ogromna količina inteligentnih, mladih i vrijednih ljudi. Oni imaju malo veći izazov, jer za razliku od nas koji smo osvajali grad, državu i Jugoslaviju, oni uz prisustvo interneta, moraju osvojiti cijeli svijet. Sljedeća generacija će napraviti velike i svjetske stvari, samo treba vremena i energije da se to desi”, poručio je Zenit Đozić dodavši da ne želi vjerovati kako su oni bili posljednja generacija koja je „nešto napravila”.

Za kraj, Zena je otkrio da je u toku proces kreiranja igrice „hrkljuš” za telefon i najavio da će ona uskoro biti dostupna na svim mobilnim uređajima. A i „hepek” je još živ jer postoji kroz aplikaciju za android telefone.

„Hepek živi u novom mediju. Mi se sad nalazimo u digitalnom svijetu, a naš materijal je neuništiv. Antologija”, zaključio je nadrealista Zenit Đozić.

488 North Main Street, Alpharetta, Ga 30009

770-360-8014

www.cafeefendi.com

Café Efendi
MEDITERRANEAN & TURKISH COUSINE

**NE SAMO HRANA
NEGO
DOŽIVLJAJ**

Uživo muzika petkom i subotom

**Sve vrste alkoholnih
i bezalkoholnih pića**

Trbušni ples

Uskoro tableta koja može otrijezniti za nekoliko sekundi

LOS ANĐELES - Dva naučnika sa Sveučilišta u Los Anđelesu i Sveučilišta Južne Kalifornije kreirala su injekciju koja laboratorijske miševe koji su konzumirali alkohol otrijezniti za samo nekoliko sekundi.

Proces uključuje umotavanje enzima za razgradnju alkohola u nanokapsule i njihovo ubrizgavanje u tijelo.

Junfeng Lu, profesor hemijskog i biomolekularnog inženjeringa, i Čeng Ji, profesor biokemije i molekularne biologije, u pijane su miševe ubrizgavali nanokapsule koje su sadržavale dva enzima. Rezultati su pokazali da su se miševi kojima su ubrizgani enzimi trijeznili mnogo brže od miševa kojima enzimi nisu ubrizgani.

Istraživanje je još u ranoj fazi i nije spremno za testiranje na ljudima. Međutim, Lu tvrdi da bi ovo otkriće moglo dovesti do kreiranja potpuno nove klase lijekova. On smatra da bi se ova vrsta lijeka u budućnosti mogla koristiti u vidu tableta.



“To bi izgledalo kao da u svom želucu imate milione ćelija jetre koje vam pomažu da razgradite alkohol”, rekao je Lu.

Gluplji smo od starih Grka

STENFORD - Ljudi su sve gluplji i svoj intelektualni vrhunac doživjeli su prije više hiljada godina, tvrdi američki genetičar Džerald Krebtri sa Univerziteta “Stenford”.

Kada bismo nekog pripadnika homo sapiensa, koji je živio u starogrčko doba, prebacili u naše doba, on bi bio mnogo inteligentiji od nas, tvrdi Krebtri.

On je iznjo teoriju prema kojoj je prirodna selekcija odavno prestala da favorizuje ljudsku inteligenciju, zbog čega smo gluplji od starih Grka.

Krebtri tvrdi da su se naši preci “lovci - sakupljači” svakodnevno borili sa suvošču, pa su često smrću plaćali svaki glupi potez.

Veliki evolucionni pritisak “sručio” se na drevne pripadnike vrste homo sapiensa izbacujući iz igre glupe, a pojačavajući intelekt potomaka onih koji su, zahvaljujući svojoj bistrini, preživjeli.

Krebtri naglašava da novija istraživanja pokazuju da je u oblikovanje ljudske inteligencije uključeno između 2.000 i 5.000 gena.

Na mnogima od njih su, tvrdi ovaj genetičar, nove mutacije koje oštećuju intelekt.

“Ljudi su, možda, vrhunac inteligencije dostigli u periodu od prije 2.000 do 6.000 godina”, rekao je Krebtri za londonski “Gvardijan”.

On vjeruje da je ljudsko društvo snažno uglavnom zahvaljujući “vrlini obrazovanja”.

Krebtri, ipak, priznaje da njegova teorija iziskuje i eksperimentalnu provjeru..



Renault Clio auto godine u BiH

Renault "clio" četvrte generacije proglašen je automobilom godine Bosne i Hercegovine za 2013. na svečanosti upriličenoj u Sarajevu.



Preuzimajući nagradu, komercijalni direktor kompanije Renault-Nissan Hrvatska za BiH Branko Grković istakao je da je "clio" njihova priča o uspjehu, te da od nove generacije očekuju da tu priču nastavi.

Drugi po broju glasova žirija bio je "volkswagen golf" sedme generacije, treći je bio "hyundai i30", a u konkurenciji su bili još "dacia lodgy", "škoda citigo", "peugeot 208" i

"audi A3".

Nagradu za najbolji terenac/SUV 2013. osvojio je "hyundai santa fe", a za eko automobil 2013. proglašen je "toyota yaris HSD", dok je privredno vozilo 2013. "ford transit".

Za best buy automobil 2013. proglašen je "peugeot 301", koji se u varijanti 1.6 HDi Active u Bosni i Hercegovini prodaje za oko 26.500 KM.

Titulu menadžera 2013. ponio je direktor ASA Auta Senad Olovčić, a za PR 2013. proglašena je Denita Grcić iz kompanije AUTOline, glavnog zastupnika Mercedes-Benza u BiH.

Članovi žirija i mediji koji su učestvovali u izboru su Seid Teftedarija (Hayat TV), Siniša Bajić (Autoshop magazin), Jasmin Mržljak (Auto Plus), Almir Grebović (ProAuto), Muamer Tanović (Dnevni Avaz) i Elvir Zubović (klix.ba).

U izbor je bio uključen i niz drugih elektronskih i štampanih medija u cijeloj BiH, čiji predstavnici nisu direktno članovi žirija.

Organizator ovogodišnjeg izbora automobila godine u Bosni i Hercegovini bila je agencija NEWEVENT, u saradnji s Udruženjem automobilskih novinara BiH.

PARS CAR SALES
RENTAL • LEASING • FINANCE

AT PARS CARS,
WE'RE TELLING YOU...

**BAD CREDIT
DON'T SWEAT IT!**

**OVER 500
VEHICLES AVAILABLE**

Pažnja!
Zapošljavamo Auto Mehničara sa iskustvom od 5 godina

Visit www.AtlantaGiant.com

WITH THE **EASY as 123**
Credit Program

**NEED A CAR...
JUST COME
AND GET IT!**

**NEED A CAR LOAN?
WE HAVE THE
SOLUTION!**

MT. ZION
6823 Mt. Zion Blvd.
Morrow, GA 30260

Veliki uspjeh bosansko-hercegovačkog filma:

Dva Srebrna medvjeda za Tanovićev film

Bosanskohercegovački film ponovo je doživio veliki uspjeh na Internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu. Nazif Mujić koji tumači glavnu ulogu u filmu Danisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza" dobio je nagradu za najboljeg glumca ovogodišnjeg Berlinalea, a sam film je dobio Srebrnog medvjeda.



„Nadam se da ću jednom doći na Berlinale s malo veseljom temom“, rekao je Tanović nakon što je primio Srebrnog medvjeda - Grand Prix žirija za svoj film „Epizoda u životu berača željeza“ koji tematizira težak socijalni položaj Roma u Bosni i Hercegovini. Film je za samo 17.000 eura realiziran u produkciji kuća iz BiH, Slovenije i Francuske, a opisuje istiniti događaj s kraja 2011. kada je jednoj ženi u središnjoj Bosni odbijena liječnička pomoć zbog toga jer porodica nije bila zdravstveno osigurana. U filmu pogođena romska porodica glumi samu sebe.

Nagrada za glavnu ulogu

Tanovićev film zabilježio je još jedan veliki uspjeh na Berlinaleu osvajanjem Srebrnog medvjeda za najbolju glavnu mušku ulogu koja je dodijeljena Nazifu Mujiću. „Ovo je prvi put da sam na jednom ovakvom festivalu. Želio bih se zahvaliti svojoj ženi i djeci i mom najboljem prijatelju Danisu Tanoviću“, rekao je Nazif Mujić obračavajući se publici na svečanosti dodjele nagrada u Berlinale Palastu. Pored Mujića glavnu žensku ulogu u filmu glumi njegova supruga Senada Alimanović.

U Svatovcima, u njegovom rodnom selu organizovan je doček Nazifa Mujića, „zlatnog“ glumca filmskog festivala u Berlinu. Njegovi prijatelji i porodica priredili su mu doček kao pravom filmskom glumcu – crveni tepih, mnoštvo foto-

reportera, kamera i novinara. Komunalne službe cijeli su dan nasipale put u selu za Nazifov doček. Slava koja ga okružuje posljednjih dana Nazifa nije nimalo promijenila. Svjestan je da sve što mu se događa samo filmska idila, a da će već sutra ujutro ponovno biti samo berač željeza.

Svatovci, rodno selo Nazifa Mujića je selo koje je bez puta, vode, struje, rasvjete, Nazif se vratio sa srebrnim medvjedom kojeg je osvojio u Berlinu kao glumac u filmu Danisa Tanovića „Epizoda u životu berača željeza“. Nazif Mujić smatra da je nagrada došla u prave ruke jer, kako kaže, ovo nije film, ovo je istina prikazana okom kamere.

„Ovo je čast što sam osvojio ovog srebrnog medvjeda. Ovo se čulo do Holivuda. Pitali su me da li bih nastavio da radim taj posao. Ja sam rekao da nisam nikakav glumac, nego, ako ima kakve prilike da se može odglumiti bilo kakav film. Ja sam i u Berlinu rekao da je ovo poruka da se ne gleda na nacionalnost, na vjeru, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate – bilo ko da odsiječe kakav prst, ruku, teče ta ista krv, bez razlike na vjeru“, kazao je Mujić.

Priča Senade Alimanović, tridestdvogodišnje majke, šokirala je prošle godine javnost u Bosni i Hercegovini. Bila je, kako tvrdi, žrtva liječničke nebrige Kliničkog centra u Tuzli. Deset dana nepomična je ležala na krevetu u smrtnim bolovima, jer je u stomaku nosila mrtvu bebicu. Iako je bila životno ugrožena, liječnici u Kliničkom centru u Tuzli nisu joj pomogli. Danas je ipak sretna, prvenstveno jer je preživjela, a onda i zbog nade da se njen slučaj neće više nikome dogoditi.

„Meni je drago što je sve ovako lijepo prošlo, ali neđ'o bog nikome da mu se desi ono što se meni dešavalo. U Berlinu sam bila, ne mogu ti opisati kako su me tamo ljudi dočekali. Nisam ni sanjala da ću ići tu gdje sam bila. Nadam se da će nas to koliko-toliko izvući iz ove krize“, priča ona.

Milioni su u duši

Nazif je svjestan medijske pozornosti koja ga sada okružuje, ali kaže - još je svjesniji činjenice da će slava potrajati još koji dan, a onda se sve vraća na staro.

„Ovo će biti nama poklon. Ja i moja Senada ćemo se boriti, opet sakupljati neko otpadno željezo i živjeti sa otpadnim željezom. Ja preporučujem institucijama vlasti: daj, gledajte, nađite mi posao, nađite mi bilo šta, da živim, nešto osnovno da imam, da i ja ustajem ujutro rano. Nije Romima teško ustati rano da bi otišli na posao, da imaju stalno preduzeće. Ovo govorim iz razloga što moja porodica, ja i moja supruga i moja djeca – nijedno nemamo zdravstveno osiguranje“, rekao je on.



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted
 Medicaid (uder 21) Peachcare
 Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation
 New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75
0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Kako god, vijest o srebnom medvjedu u Svatovcu je dočekana s oduševljenjem.

„Nama Nazif sada znači ono što je u prošlosti nama bio Tito – nama je Nazif sada Tito“, kazao je Mehmed Beganović.

Nazifov brat Sulejman Mujić, ponos na svoga brata nije skrivao:

„Ovo nam je dika, ovo je previše uzbudljivo, ovo se ne pamti ovakvo veselje i slavlje. Ovo je veoma, veoma uzbudljivo za čitavo naselje. Nek' čitav svijet vidi gdje je Nazif živio, u kakvom selu i kakva je ovo sirotinja i bijeda. I dokle je Nazif dostig'o. Alal mu vjera što je dobio ovog zlatnog medvjeda. Niko nije znao za ovo selo, kome god kažeš odakle si, iz Poljica, iz Svatovca, narod ne zna gdje smo. Ne postojimo. Niko nije znao za nas.“



Nazif Mujić

Nazif je prije nekoliko mjeseci dobio sina kojem je dao ime Danis. Mama Senada vjeruje da će biti poput velikog redatelja i u budućnosti istinski zagovarati ljudska prava.

„Ako Bog da, i mi se nadamo tome. Da nije bilo Danisa, ne bih došla do ovoga. Ja mu se zahvaljujem.“

A već ujutro valja kroz život, kaže Nazif. Valja opet biti berač željeza i životnu ulogu i dalje živjeti. A srebrni medo, Nazif se boji da neće dugo krasiti vitrinu njegove siromašne sobe.

„Ništa nije bilo novčano. Jedino što bih rekao, za mjesec dana ovo će se sve zaboraviti. Ljudi će pomisliti – jao, bogataša, milioni su ovdje. Jesu milioni za mene, u duši. Šta moja djeca, šta moja obitelj da radi? Da siječemo jednu nogu Senadi, jednu nogicu Sandri, jednu Šemsi, i mom malom Danisu, a ako ostaje glava – meni. A vlast nek misli šta ja govorim. Ne dešavalo se ovo nikom ovo što se prije godinu dana dešavalo meni. Radi 980 maraka“, rekao je Nazif.

Srebrni medvjed stigao je u romsko selo Svatovce. Nazif i Senada vjeruju da će makar sada brojni takozvani zaštitnici ljudskih prava iz istoimenih ministarstva i institucija doći i vidjeti ono što je vidio i cijeli svijet – najgrublji oblik diskriminacije čovjeka u Bosni i Hercegovini.

Sport: Mirza Teletović

Prvi Teletovićev mjesec u NBA

Najjače košarkaško takmičenje na svijetu počelo je prije nešto više od mjesec dana, a ove godine, prvi put u 66 godina postojanja NBA lige, naša zemlja ima predstavnika u košarkaškoj eliti svijeta. To je naravno naš Mirza Teletović, koji brani boje Brooklyn Netsa.

Daleka Amerika... jedini "problem" za fana NBA lige je vremenska razlika od minimalno 6 sati (koliko je istočna obala Sjedinjenih Američkih Država udaljena od nas u Bosni), zbog koje košarkaški fanovi moraju ostati budni barem do 1 sat poslije ponoći, jer tada počinju najraniji termini utakmica. Tradicionalno, u BiH najviše je fanova Los Angeles Lakersa i Boston Celticsa, mlađe generacije navijaju i za Miami Heat zbog LeBrona Jamesa ili Oklahomu zbog Kevina Duranta. Međutim, sudeći po sportskim forumima, svi ti timovi su ove godine pali u drugi plan, jer je najpraćeniji tim u BiH ove godine Brooklyn, a postoji samo jedan razlog: Mirza Teletović.



Mirza Teletović

Od našeg najboljeg igrača i jednog od najboljih igrača Eurolige u zadnjih nekoliko godina svi smo očekivali puno više. U momentu kada je potpisao za Netse, prognoziralo se da će u tim doći najbolji centar današnjice Dwight Howard i da bi Mirza mogao dobiti dosta minuta u paru sa Howardom, koji bi na sebi stalno imao dva čuvara, što bi Mirzi otvorilo mnogo šuteva za tri poena, slično kao što je Ryan Anderson radio u Orlando Magicu prošlih nekoliko sezona.

Međutim, Howard je završio u Lakersima, a Netsi su zadržali svoje visoke igrače koje su nudili u razmjenu za

Howarda, odličnog Brooka Lopeza i Krisa Humphriesa, poznatijeg po dvomjesečnom braku sa Kim Kardasiahian. Pored toga, doveli su talentovanog, ali problematičnog Andraya Blatchea i iskusnog Reggie Evansa, igrača koji je svoje ime u ligi izgradio igranjem odbrane, skokovima i obavljanju prljavih poslova za ekipu.

I pored tih akvizicija, očekivalo se da će Mirza dobivati minimalno petnaestak minuta po utakmici, a i više ako ga krene šut za tri poena. Ipak, nakon nešto više od mjesec dana i 16 utakmica koje su Netsi odigrali, Mirza je na prosjeku od 3,0 poena i 1,4 skoka, za nešto 8 minuta po utakmici, a igrao je samo u 6 od 16 utakmica. Samo protiv Miamijsa je dobio neku normalniju minutažu, ali nije se proslavio. Za 17 minuta pogodio je jednu od sedam ispaljenih trojki, a Netsi su tesko poraženi 103 : 73.

Šta je razlog tako limitirane minutaže našeg asa?

Naravno,svaki početak je težak i bit će potrebno vremena da se Mirza privikne na novi način igre. Iako je igrao u ekipi koja igra najbržu košarku u Evropi, NBA je potpuno novo nivo. Također, bit će potrebno vremena da razvije "hemiju" sa suigračima i zadobije njihovo i trenerovo povjerenje.

Mirza je htjeli priznati ili ne, došao u veoma jaku ekipu koja je dobro pokrivena na njegovoj poziciji. Ekipu predvode bekovi Derron Williams i Joe Johnson, obojica rođeni strijelci, koji "troše" puno lopti po utakmici. Ako dodate tome Brooka Lopeza koji je također napadački orijentisan, te korisnog Geralda Wallacea, shvaćamo da Netsi imaju dovoljno napadačkog oružja. Zbog toga, trener Avery Johnson daje prednost odbrambeno-skakački orijentisanim Krisu Humphriesu i Reggie Evansu, koji možda nisu talentovaniji od Mirze, ali koji se bolje uklapaju u sistem igre koji trener koristi.

Igrači koji su odbrambeni specijalci i dobri skakači, te koji ne troše puno lopti u napadu su zlata vrijedni u ligi punoj sebičnih i napadački orijentisanih igrača i takve igrače svaki



Mirza Teletović

trener voli imati u svojoj ekipi. Brooklyn je od 16 utakmica dobio 11 i nalazi se na drugom mjestu u Istočnoj konferenciji NBA lige, pa trener nema nikakvu potrebu da mijenja dobitnu kombinaciju. Mirzu ne sluša ni njegovo najbolje oružje, šut za tri poena. Za tri poena u 6 utakmica šutirao je samo 4 od 16 ili 25%, mnogo manje od 40% ubačaja za tri koliko je imao u euroligaškoj karijeri.

Također, zamjera mu se na lošijoj odbrani, a njegove odbrambene slabosti izašle su na vidjelo u jednoj akciji na pomenutoj utakmici protiv Miamijsa, kada je pokušao da zaustavi Dwyane Wadea, a ovaj je jednostavno ubacio u brzinu više, prošao Mirzu i položio loptu u koš.

Teletoviću ne ide u prilog ni izjava kondicionog trenera Netsa, koji kaže da Mirza ima lošu koordinaciju pokreta, igra lošu odbranu, da je jednodimenzionalan u napadu, da slabo igra okrenut leđima košu, te ga mora krvavo raditi kako bi naredne godine bio ravnopravan član rotacije.

U slengu NBA kosarkaša, NBA znači No Boys Allowed, što simbolizira da u toj ligi igraju samo najbolji igrači, a da se svi nedostaci kažnjavaju grijanjem klupe.

Mirza je veliki radnik i sigurno će mnogo raditi i ispraviti svoje nedostatke, a i sa godišnjom platom od 3 miliona dolara vjerovatno je najskuplji igrač koji je proveo vrijeme na listi neaktivnih igrača zbog razloga koji ne uključuju sportske povrede. Tolika plata je dokaz da mu Netsi vjeruju i da računaju na njega. Nadamo se da će se Mirza što prije priviknuti na NBA stil i popraviti nedostatke koje ima u svojoj igri, kako bismo konačno mogli uživati u Netsima i poslije ponoćnoj košarci. Jer, znate kako kažu: prvi se mačići u vodu bacaju...

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostranjenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupi dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
REALTOR

678-429-4353
dkrgo@bellsouth.net



Bosna i Hercegovina

BiH-Grčka

22.MART 2013

(kvalifikacije za SP 2014 u Brazilu) Bosna i Hercegovina - Grčka, dvije reprezentacije sastaju se u sljedećem kolu **22.marta 2013. Meč koji bi mogao odlučiti pobjednika grupe i ekipu koja će se plasirati na SP.**

ISHRANA

CRVENI LUK KAO LIJEK: Snižava krvni tlak i holesterol, liječi kašalj i nesanicu ...

Da li je crveni luk (*Allium Cepa*), osim kao začin izuzetan i po svojim ljekovitim svojstvima? U narodu je već dugo poznata njegova ljekovitost i upotrebljava se u različite svrhe. Međutim, i najnovija naučna istraživanja potvrdila su njegov pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje organizma. Tako mu se sve češće daje epitet neuglednog izgledom, ali zato visokokvalitetnog svojim svojstvima.

Pogonsko gorivo

Jak zadah po luku sigurno neće "obogatiti društveni život", ali njegovo konzumiranje će obogatiti organizam snažnim antioksidansima. U tome smjeru upravo idu i izvještaji američkih istraživača kada je luk u pitanju. U njima se navodi da "što je luk jači, i zadah nepodnošljiviji, luk je za zdravlje bolji jer je bogatiji antioksidansima".

Ispitivani su ekstrakti 10 vrsta oguljenog, svježeg crvenog luka te je pokazano da one vrste luke koje imaju

skih piramida crpili su snagu iz crvenog luka koji su svakodnevno jeli u velikim količinama...

Luk kao sredstvo plaćanja

Ono, pak, što se o luku pouzdano zna jeste da je on jedna od najstarijih povrtlarskih biljaka. Potječe iz zapadne i srednje Azije, vjerovatno iz današnjeg Afganistana. Jedna je od najstarijih biljaka koje su ljudi počeli uzgajati prije više od 5.000 godina.

Upotrebljavali su ga kao ljekovitu i začinsku biljku. U starom Egiptu tokom izgradnje piramida koristio se kao sredstvo plaćanja, a pronađen je i u grobnici faraona Tutankamona. Danas su najveći uzgajivači luka Kina, Indija, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Španjolska.

U narodnoj medicini luk se koristi kod raznih bolesti, a neke od njih su: bolesti krvožilnog sistema, kod želučanih i crijevnih tegoba te kašlja i prehlade. Smanjuje povišene razine holesterola u krvi, smanjuje povišeni krvni tlak... itd.

RECEPTI

Za jače nokte

Lomljive nokte na rukama i nogama češće trljajte svježim sokom crvenog luka pa će vam ojačati. Terapija je laka, a rezultati su vrlo dobri. Dakako, to ne činite prije odlaska na posao ili u društvo jer ima neugodan miris.

Pospješivanje mokrenja


Uzeti jednake dijelove luka (recimo 2 glavice), peršuna i celera i ovu mješavinu kuhati lagano u 1 litri vode i 8 supenih kašika meda. Pije se toplo 4 puta dnevno po šoljica.

Sirup od crnog luka

Pola kilograma crnog luka narenda se i kuha sa 1/2 kilograma šećera (ili meda) u litri vode, lagano tri sata. Ostaviti u tamne flaše i kao lijek koristiti po kašiku nekoliko puta dnevno s mlakom vodom ili mlijekom. Ovaj lijek je dobar i kod plućnih bolesti i bolesti organa za varenje.

Sprječava nesanicu

Na mašini za mljevenje mesa samljeti 1 - 2 glavice crnog luka. Dobiveni sok popiti s malo mlake vode ili mlijeka i kašikom meda, naravno pred spavanje.



najjači okus, imaju najjaču ukupnu antioksidativnu aktivnost, a time i najbolju sposobnost uništavanja slobodnih radikala za koje se drži da povećavaju rizik od različitih bolesti, posebno karcinogenih.

Poznati francuski travar Messegue isticao je da je crveni luk pogonsko gorivo za sportaše. Graditelji egipat-

A NEKAD JE BILA IKONA

'Istopila' se toliko da joj i traperice vise

Nije neka novost da zvijezda Seksa i grada Sarah Jessica Parker njeguje casual izgled kad nije na crvenom tepihu. No, ne prestaje iznenađivati svojom iznimno tanašnom linijom. Saru Jessicu Parker još uvijek nazivaju modnom ikonom, no to je ne sprečava da se privatno odijeva ležerno poput svake druge žene.

Ipak, ono čime se definitivno izdvaja na ulicama New Yorka jest njezina izrazito vitka linija, zbog koje i traperice vise na njoj.



Tjerali su me da raširim noge, kamera je snimala ispod moje suknje

Glumica Thandie Newton, poznata po ulogama u filmskim uspješnicama Nemoguća misija i Crash, otkrila je da je kao tinejdžerica doživjela teško zlostavljanje..

Popularna 40-godišnja Britanka otvorila je dušu i s javnošću podijelila potresnu priču. Naime, kada je imala 16 godina doživjela je veliko poniženje i to od ljudi koji su joj, na samom početku karijere, trebali pomoći.

'Kada sam imala samo 16 godina, bila sam prisiljena raditi stvari koje nisam trebala raditi. Osjećala sam se odvratno. Iskorištavali su me, ali u tom trenutku nisam znala kako reagirati jer radilo se o 'profesionalnom okruženju'. Bilo je i drugih ljudi u prostori-



ji, a jedna od njih bila je i žena. Redatelj me tražio da sjednem i noge prebacim preko naslona stolice, a kamera je bila postavljena tako da snima ravno pod moju suknju.

Tjerali su me da se dodirujem zamišljajući lika u kojeg sam zaljubljena. Nekoliko godina kasnije doznala sam da je redatelj taj video pokazivao drugim ljudima iz industrije, ali ne kao video vezan za audiciju već na privatnim zabavama', otkrila je danas uspješna Thandie Newton.

Angie i Brad u svađi jer je priznala da je Colin bio bolji ljubavnik?

Brad Pitt je navodno otkrio da se njenova životna družica još pali na Colina Farrella kada je čuo njen telefonski razgovor s njenim bivšim mužem Billyjem Bobom Thorntonom.

'Kad je ušao u spavaću sobu čuo je kako Angie govori kako je on divan, ali da je Colin bio najbolji ljubavnik kojeg je imala. Tada je Angie rekla Billy Bobu i kako je njen ljubavni život s Bradom zahladio te da joj nedostaje divlji, strastveni seks koji je imala s Colinom'. Nakon što je to čuo Brad je navodno zatražio od Angie da mu kaže sve detalje njene veze s Colinom. Priznala mu je kako je s njim željela i djecu i brak, ali da on nije bio spreman. Cijela priča Pitta je jako pogodila pa se odao uživanju u vinu i omiljenom pivu, tvrdi navodno upućeni izvor.


OVAN (21.03 - 20.04)

Ušli ste u razdoblje pogodno sticanju materijalnih i duhovnih vrijednosti. Neki će dati prednost ovim prvim, ali će se naći u situaciji da više i troše. Kada je u pitanju novac, idete iz krajnosti u krajnost.


BIK (21.04 - 20.05)

Puni ste optimizma i želite završiti započeto. Ne budite egoistični, posebno u odnosu prema partneru. Zar niste primijetili da pokušava izbjeći vašu kontrolu, kao što, uostalom, i vi izbjegavate njegovu?


BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Sami ste sebi najveći prijatelj. Zato dobro izanalizirajte sve svoje postupke, kao i postupke drugih, pa ćete shvatiti ko je zapravo u pravu. Možda ste pretjerali s osuđivanjem nekih osoba iz bliže okoline.


RAK (21.06 - 20.07)

Bavite se sobom i onim stvarima koje vas vesele. Ukoliko ne pretjerate, dobro ćete postupiti. S obzirom da biste mogli zastraniti, počnite se intenzivno družiti s prijateljima i s njima razmjenjujte iskustva.


LAV (21.07 - 21.08)

I dalje nižete uspjehe. Stalo vam je ne samo do toga da vas okolina cijeni, već i do novca. Morate voditi računa o onome od čega se živi. Ušli ste u povoljno razdoblje za rad, pa nećete ostati neprimijećeni.


DJEVICA (22.08 - 22.09)

Ovo razdoblje je povoljno za one koji se bave pravom, filozofijom ili stranim jezicima. U ovim područjima ćete uz minimum napora postići maksimalne rezultate. Budite oprezni i nemojte se zalijetati.


VAGA (23.09 - 22.10)

Imate osjećaj da vam novac klizi iz ruku. Osjećaj je pravi jer su želje uvijek veće od mogućnosti. Uspješno se oporavljate od zdravstvenih problema. Mnoge Vage imaju problema s jednom muškom osobom.


ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Mnoge usamljene Škorpije napokon shvataju prednost života u zajednici. Ukoliko nisu ozvaničili vezu, eto prilike! Ako se upravo spremate uploviti u bračnu luku, šanse da brak uspije su velike.


STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Bacili ste se na novi posao u kojem do izražaja dolaze vaše sposobnosti. Na izvjestan način ćete se i emotivno srediti. Iako ste bili prilično nervozni, ukučani su vas trpjeli znajući da je to stanje prolazno.


JARAC (21.12 - 19.01)

Nezadovoljni ste emotivnim životom, pa ćete maštati o tome kako prevariti partnera. To najvjerojatnije nećete učiniti jer ste osoba koja drži do moralnih vrijednosti. Volite čiste situacije.


VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Rješavate imovinsko-pravne probleme. Naglašena je potreba za sigurnošću materijalne prirode. Nesigurnost i neraspoloženje vješto prikrivate. Ne želite da drugi misle da ste slaba i neuspješna osoba.


RIBA (19.02 - 20.03)

Ljudi iz vašeg okruženja misle da se čudno ponašate. Partner se slaže s time i smatra da ste bezrazložno neugodni i selektivni. Iako vam pokušava ukazati na pogreške, u tome neće uspeti.

Mala riznica velikih misli



Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

Ko druge vrijeđa, sebe ne zaštićuje.



Winston Churchill (1874 - 1966)

U pobjedi: velikodušnost. U miru: dobra volja.



Ivan Cankar (1876 - 1916)

Laž ne ubija toljagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primjećuje kako djeluje.



Buda (560 - 480 p.n.e.)

Ako su žalost i radost, ljubav i mržnja koji se javljaju u svakom svjesnom biću djelo božije, onda i sam bog mora osjećati žalost i radost, ljubav i mržnju; a ako on to sve osjeća, kako bi onda mogao biti savršen? Ako je bog stvoritelj svega i ako se sva bića moraju tiho potčiniti njegovoj moći, šta onda vrijedi živjeti život vrline? Jer zlo i dobro djelo bilo bi tada jednako, naime sva bi djela poticala od boga i sva bila ista kao i njihov stvaralac.

Dodjela 85. Oscara

Najbolji film "Argo"

Film "Argo" režisera Bena Afflecka o spašavanju američkog diplomatskog osoblja iz Irana, i glumac britanskog porijekla Daniel Day-Lewis nagrađeni su "Oskarom" u kategorijama najboljeg filma i glavne muške uloge.

Lewisu je ovo rekordni treći "Oskar" u ovoj kategoriji, a nagrađen je za ulogu u filmu "Linkoln" Stevena Spielberga.

"Zaista ne znam kako se ovo uopšte desilo. Sada sam u životu dobio mnogo više od onog dijela sreće koji mi pošteno pripada", rekao je glumac.


Prva dama SAD Michele Obama na kraju večeri pridružila se na sceni Jacku Nicholsonu prilikom dodjele nagrade za najbolji film.

"Argo" je prvi najbolji film čiji autor istovremeno nije bio nominovan za najboljeg režisera od 1989. godine i filma "Vozeći gospođicu Daisy". Uprkos tome, Affleckovo ostvarenje važno je za velikog favorita.

Domaćin svečane ceremonije Set Mekfarlan šaljivo je prokomentarisao ovu situaciju riječima da je priča iz filma "Argo" toliko tajnovita da je režiser ostao nepoznat Američkoj filmskoj akademiji.

"Oskar" za najbolju režiju dodijeljen je Angu Leeju za film "Pijev život", a austrijska drama "Ljubav" proglašena je za najbolji film van engleskog govornog područja.

Affleck je, primajući nagradu zajedno sa koproducentima Georgeom Clooneyem i Grantom Heslovom, odao počast "geniju Stevenu Sprilbergu", koji je izgubio trku u ovoj kategoriji.



Daniel Day-Lewis



Ben Affleck

Daniel Day-Lewis je po broju "Oskara" prestigao hollywoodske legende Jacka Niccolsona, Marlona Branda, Dustina Hoffmana i Toma Hanksa, koji imaju po dvije nagrade za najbolju mušku glavnu ulogu.

Day-Lewis je prethodne "Oskare" osvojio za nastupe u filmovima "Moje lijevo stopalo" i "Biće krvi", a prati ga reputacija da se potpuno uživljava u svoje uloge.

Za najbolju glumicu proglašena je Jennifer Lawrence, za ulogu u filmu "U dobru i u zlu" / Silver Linings Playbook/, a za najbolju žensku sporednu ulogu izabran je nastup Ann Hathaway u filmu "Jadnici".

"Oskara" za najbolju muzičku numeru dobila je pjevačica Adele za glavnu temu filma o Jamesu Bondu "Skyfall".

Austrijski glumac Christoph Waltz osvojio je svog drugog "Oskara" za najbolju mušku sporednu ulogu u ostvarenju Quentina Tarantina "Đangova osveta".

Film "Pijev život" je, osim nagrade za režiju, dobio i "Oskara" u kategorijama za najbolju kameru i vizuelne efekte.



Jennifer Lawrence

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

3	8	2	1	6	7	5	9	4
5	7	9	3	8	4	6	1	2
1	6	4	2	9	5	7	3	8
2	9	5	7	4	1	3	8	6
6	3	7	8	5	9	4	2	1
8	4	1	6	2	3	9	7	5
4	1	6	9	3	8	2	5	7
9	5	8	4	7	2	1	6	3
7	2	3	5	1	6	8	4	9

		5	8			4		
	4			7		9	3	
	6							2
2					1		4	
				4				
	1		3					7
4							1	
	3	8		1			5	
		9			6	7		

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Crnogorac se busa u grudi i viče:
 - Mi Crnogorci smo se uvijek borili za čojstvo, junaštvo i poštenje.
 Neko mu odgovori:
 - Pa svi se borimo za ono što nemamo.

Poslije 40 godina u braku, Mujo i Fata otišli kod doktora na pregled. Doktor prvo pregleda Muju i kaže:
 - Mislím da je sve u redu sa vama, da li imate nekih problema?
 Mujo malo razmisli pa odgovori:
 - Pa ništa posebno, doktore, osim što, kad vodim ljubav sa ženom prvi put, onda je sve u redu, ali kad krenemo u drugu rundu, počnem jako puno da se znojim!
 Poslije Muje, ulazi Fata u ordinaciju, doktor je pregleda i kaže:
 - Mislím da je i sa vama sve u redu, ali mi vaš suprug kaže, da kada vodite ljubav prvi put, sve je ok ali se drugi put počne jako puno znojiti. Zna te li možda, zašto?
 - Doktore, naravno da znam, prvi put je u

januaru, a drugi u julu!!"

Vodi pandur jednog čoveka u zatvor. Čuje se galama i pita on policajca:
 - Kakva je to galama?
 - Ma ništa, kolege izvršavaju smrtnu kaznu na električnoj stolici.
 - A zašto osuđenik toliko viče?
 - Nestalo struje pa ga dovršavaju na svijeću!

- Sine, drogiraš li se ti?
 - Ne! Otkud ti to?
 - Rekla mi ptičica.
 - Ma nemoj! Ti pričaš sa pticama i onda se, kao, ja drogiram?

Mali Mujo dobio keca iz vladanja pa donio svjedočanstvo kući.
 Mama Fata sva u šoku:
 - Sine Mujo, kako si mog'o dobiti jedinicu iz vladanja. Šta će ti reći otac kad se u nedelju vrati iz zatvora?

vicevi

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Prodaja

Prodajem zemljište 470m² Neum, iznad magistrale, pogled na more. Vlasništvo 1/1 struja, voda, tel. Završeni temelji i prva ploča 11mx14m, septička i čatrnja. Tel: 1 317 858 4780

Prodajem vikend kuću u Doboju, Trebavska 14 površine 5,5 x 7,5, prizemlje sa potkrovljem i 654 m² zemlje. Cijena 30.000 km, vlasništvo 1/1. Kontakt telefoni: +387 33 971 652 (Sarajevo) i 904 733 0813

Prodajem kuću novu s nedovršenim unutrašnjim radovima, 130m², vlasništvo 1/1, u Otesu, Sarajevo. U obzir dolazi i zamjena. Tel: 727-776-0755. E-mail: sanjadoll915@yahoo.com

Prodajem plac na Vašiću, kod motela Trenica, 600m². Cijena povoljna. Tel: 972-412-9015

Prodajem kuću sa stvarima u Dvorovima površine 56m² sa 2 duluma okućnice i voćnjakom. Kuća takođe ima građevinsku dozvolu za eventualnu dogradnju. Tel: 619-913-7914 ili 858-558-0664

Prodajem stanove od 40m² do 53m² u Banja Luci-Novakovići, nova gradnja sa terasom, blindo vrata. Tel: 616-970-6504. E-mail: enkozdz@yahoo.com

Prodajem kuću u Sarajevu, Logavina, Vrbanjuša 108, idealna lokacija 130m², terasa 7,20m², avlija 23m² sa zidom 2m visine, parking za tri auta ispred kuće. Cijena 180.000 KM. Tel: +387 (61) 167-2031 ili 804-270-0101

Prodajem dva stana u Sarajevu oba vlasništvo 1/1: 65m² (balkon 9m²) kod Socijalnog, 65.000 eura, 44m² preko puta bolnice Koševo 50.000 eura. Tel: +387-33-644-294

Prodajem ili mijenjam kuću 9x9m, novogradnja kod mosta u Bos. Brodu za Sl. Brod ili more. Tel: 904-482-8633 E-mail: elvirgazic@hotmail.com

Prodajem nedovršenu vikendicu na Vlašiću sa svim urednim papirima. Tel: 678-313-9914

Prodajem dvosoban stan u

Sarajevu 54m², II sprat, Čengić Vila I. Tel: +387-65-689-787

Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, 54m², III sprat, Dobrinja II. Tel: 425-673-1642

Prodajem 5 duluma zemlje, nedovršena vikendica, Bradina, 500 metara od puta Sarajevo-Mostar. Tel: 904-962-1693

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu, 65m², II sprat, Dobrinja III. U obzir dolazi i zamjena. Tel: +387-57-447-146 ili +387-65-568-111

Izdajem trosoban stan u Lawrenceville, GA 30046 Tel: 678-793-5400 od 9AM-20PM

Razno

Euro Plus TV traži radnicu sa znanjem bosanskog i engleskog jezika za prodaju i marketing. Tel: 1-877-747-6097

Čuvam djecu u mojoj kući u Snellville-u. Tel: 404-819-3419

Povoljno i sigurno čuvanje djece 7 dana u nedjelji. Tel: 404-723-7698

Divorced woman 45, 5'8", 140lbs, short red hair, blue eyes, non-smoking, desires to find a man in his 40-50's. E-mail: poloz3939@yahoo.com

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 743 5731

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina

BosnaTV

bosnatv.com

US/Kanada

1.800.771.0790

Evropa

++41(0)912611211

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ
(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271